



Ang Samuel, gibahin karon sa duha. Timaan ni sa ikatulong yugto sa balaang kasaysayan human sa Genesis ug Exodus. Mabasa dinihi ANG KALIHOKAN SA DIYOS SA KASINKASING SA MGA TAWO ug giunsa ini pagbulig sa kamandoan sa Diyos.

Sa simpling pamaagi, gipakita ang mga panig-ingnan ug kasayapanan ni DAVID; sama ni bisag kinsa nato, morag dunay misteryo ang iyang kinabuhi. Bisan pa ini, makita sa kataposan, nga ang Diyos nag-uban sa bisag unsang hitabo nya ug nagtukod uban nila og butang nga dili mawala.

Ang kamahinungdanon ining basahona wala maggikan sa mga dagkong hitabo sa kasaysayan; bisag naay pipila nga mabasa dinihi. Ang gihatagag dakong pagtagad mao ang PERSONAL NGA KASAYSAYAN ni David ug sa iyang kadaogan. Ang unang hari sa Israel modelo sa magtotoo, kay bisag tawo siya nga dunay talagsaong pamarog ug dili kasarangang kalantip, nagpadasig ug nagpagiya siya sa DIYOS. Naghunahuna siya sa pag-alagad Niya sa tanang butang.

Gipakita dinihi ANG DIYOS NGA MORAG NAGTAGO. Wala maghisot sa Diyos nga nagpadayag sa kaugalingon o nagpakitag talagsaong timailhan. Gawas lang sa gipadayag kang propeta Natan nga mahimong mahukmanon alang sa umaabot: ang ginghamian ni David, sa Jerusalem ug sa tibuok nga Palestina, mamalukpanong ging-harian sa Diyos. Na ANAK NI DAVID si JesuCristo.

May duha ka tawo nga nag-una ni David:

– si SAMUEL, ang kataposan sa mga maghuhukom ug propeta pod. Panahon ni kanus-a mibati ang nagbulagbulag nga mga Israelita nga nagkinahanglan silag hari aron pagmando nila: “hatagi mi karon og hari nga magmando namo sama sa tanang kanasoran,” imbis mosalig lang sa mga linamdagán, ang mga “Maghuhukom” nga dili kanunayng naa alang sa ilang panginahanglan,

– si SAUL, ang unang hari nga gipili sa Diyos, apan sa ngadtongadto, gisalikway.

Nagsugod ang basahon sa wala pa magmando ang Israel sa Canaan. Mga tribu pa sila nga nagpuyo sa yuta isip mga mag-uuma gikan sa pagkamagbalantayg mga karnero. Nanimuyo sila sa kabungtoran, ug kanunayng gisulong sa mga Pilisteo sa tabunok nga kapatagan ug sa kababayonian sa syudad sa Gat, Gaza, Asdod, Ascalon ug Acaron.

Ang sugilanon ni Ana

1 • ¹ Anaay lalaking taga Rama nga gihinganlag Elcana. Kaliwat siya ni Suf. Anak siya ni Era nga anak ni Elium. Si Elium usab, anak ni Tohu sa banay ni Suf. Mipuyo siya sa kabukiran sa Efraim. ² Duha ang iyang asawa, si Ana ug Penena, apan wala mangangan si Ana.

³ Matag tuig molugsong si Elcana sa Silo aron mosimba ug mohalad og gasa kang Yahweh nga Labing Gamhanan. Si Jofni ug Finjas ang mga pari didto. Mga anak sila ni Eli. ⁴ Matag halad og gasa ni Elcana, gibahinan niya si Penena ug ang iyang mga anak. ⁵ Apan gidobli niya ang bahin ni Ana nga labaw niyang gihigugma bisag gilanday siya ni Yahweh. ⁶ Kanunayng gipalagot si Ana sa iyahang karibal gumikan sa iyang kalanday ⁷ matag adto nila sa balay ni Yahweh. Busa, mihilak si Ana ug nagdumili pagkaon. ⁸ Gipangutana siya sa iyang bana, si Elcana: “Ana, nganong naghilak ka? Nganong dili ka mokaon? Nganong nagmasulob-on ka? Dili ba, mas labaw ka alang kanako kay sa daghang anak na lalaki?”

⁹ Adunay higayon nga humag kaon ug inom nila sa Silo, mitindog si Ana duol kang Eli, ang pari, nga naglingkod tupad sa pultahan sa Balay ni Yahweh. ¹⁰ Hilabihan ang iyang kasubo ug nagdangoyn go siyang nagampong kang Yahweh. ¹¹ Misaad siya:

• **1.1** Nagsugod ni sa istorya sa magtiayon nga nanimuyo sa lungsod ibabaw sa bungtod.

May babayeng landay nga nangamuyo ni Yahweh aron makapanganak siya. Gidungog siya ni Yahweh, ug gihatagtag dili lang usa ka anak nga lalaki kondili, propeta pod sa iyang katawhan.

Sagad, magpili ang Diyoos og iyang sulugoon gikan sa mga pamilya nga nawad-ag paglaom nga manganang pa. Gihatagan sa Diyoos og kinabuhi ang mga patay; ug paglaom ang nawad-an ini, sama sa pagkatawo ni Isaac ug ni Juan nga Maqububunyag (Lc 1:5). Sa Isaias mabasa ni: “Paglipay, O babaye nga landay!” (Is 54:1)

Gihulagway dinihi ang relihiyosong kinabuhi adtong panahona. Wala pay templo ang Israel mao nga dad-on sa mga magtotoo ang ilang

“O Yahweh nga Labing Gamhanan, sud-onga ang kasubo sa imong ulipon. Hatagi kog anak nga lalaki nga akong paalagaron kanimo sa tibuok niyang kinabuhi. Dili ko pakiyasag labaha ang iyang ulo.”

¹² Samtang nag-ampo si Ana sa atubangan ni Yahweh, gitan-aw ni Eli ang iyang baba. ¹³ Kinasingkasing ang iyang pag-amo mao nga nagkibutkibot ang iyang baba, apan walay madungog nga tingog. Nagtoo si Eli nga hubog si Ana. ¹⁴ Busa nangutana siya: “Kanus-a ka nahubog? Ug kanus-a ka huwasi?” ¹⁵ Apan mitubag si Ana: “Dili man ako hubog; nasubo lang ako pag-ayo. Dili ako moinom og bino. Nagpahungaw lang ako kang Yahweh sa sulod sa akong kasingkasing. ¹⁶ Ayawg too nga daotan akong babaye. Hilabihan lang ang akong kaguol. Busa, nagpadayon kog ampo.” ¹⁷ Miingon si Eli: “Lakaw nga malinawon. Ihatag unta sa Diyoos sa Israel ang imong gipanggayo.” ¹⁸ Mitubag si Ana, “Mahimo untang takos sa kaluoy mo ang ubos nimong ulipon.” Mipauli siya ug mikaon; wala nay lama sa kasubo ang iyang panagway.

¹⁹ Misayog mata si Elcana sa pagkaugma ug misimba atubangan ni Yahweh uban sa iyang mga asawa. Dayon, mipauli sila sa Rama. Samtang midulog si Elcana kang Ana naaluoy si Yahweh kaniya. ²⁰ Busa, nagsabak si Ana ug nanganak og lalaki nga

hayop sa tolda sa Silo diin nahamutang ang Arka sa Kasabotan. Ang amahan isip pangulo sa pamilya mao sab ang pari nga mohalad sa mga sakripisyos. Human sa panahon ni David ang pari sa tribu ni Levi nahimong tigpataliwala tali ni Yahweh ug sa katawhan.

Gipakita dinihi ang ubos nga kahimtang sa kababayen-an. Nahigugma si Elcana kang Ana sama sa paghigugma niya sa iyang mga anak, apan samtang gifugotan pa ang mga lalaki sa pagpangasawag daghan, ang mga magtiayon dili makapanimuyo sumala sa kabubut-on sa Diyoos (Gen 2:24).

Bunga sa iyang hilom nga binuhatan, mapakita ni Ana sa iyang anak ang diwa sa pagkareponsabli ug ang espiritu sa sakripisyos, ug maandam yang dalan sa Diyoos diha ni Samuel.

ginganlan niyang Samuel: "Kay pinangayo ko siya kung Yahweh."

²¹ Mibalik si Elcana sa templo uban sa tibuok niyang pamilya aron mohalad sa tinuig niyang gasa ug motuman sa saad kung Yahweh. ²² Miington si Ana nga dili mokuyog sa bana: "Dad-on ko didto ang bata kon malutas na siya ug paatubangon ko siya kung Yahweh. Adto na siya mopuyo sa tibuok niyang kinabuhi." ²³ Miington si Elcana: "Buhata ang gitoohan mong mawayo. Pabilin dinihi hangtod nga malutas ang bata. Nag-ampo ko nga turmanon unta ni Yahweh ang iyang saad." Busa, nagpabilin si Ana ug nagpasuso sa bata hangtod sa pagkalutas niini.

²⁴ Human malutas ang bata bisag gamay pa siya kaayo, gidala kini ni Ana sa Silo, sa balay ni Yahweh. Nagdala usab siyag usa ka toro nga may tulo na ka tuig, pipila ka takos nga harina ug usa ka botelyang bino.

²⁵ Human ihawa ang toro, gidala niya ang bata kung Eli. ²⁶ Miington si Ana: "Tan-awa, ginoo! Ako kadong babaye nga nagbarog kaniadto dinihi sa imong atubangan ug nag-ampo kung Yahweh. ²⁷ Nangayo ako Kani-yag bata ug gihatagan Niya ako. ²⁸ Busa, ihatag ko ang bata kung Yahweh. Alang siya sa Diyos sa tibuok niyang kinabuhi." Ug misimba sila kung Yahweh."

Ang pag-ampo ni Ana

2 • ¹ Nag-ampo si Ana sa pag-ingon:

"Naghudyaka ang kasingkasing ko
ug nagmaya diha kung Yahweh:
naa sa Diyos ang akong kusog.

Nalipay ug nagkatawa ako sa mga kaaway,
kay miabot ka ug miluwas kanako sa imong gahom.

² Si Yahweh lang ang balaan,
walay laing sama kanimo,

walay bato nga makatupong sa atong Diyos.

³ Ayaw na pagpanghambog,

hunong na sa kamapahitas-on,

kay Diyos si Yahweh nga nahibalo sa tanan;
timbangon niya ang tanang binuhatan.

⁴ Mabanggi na ang pana sa kusgan,
apan naghambig kusog ang huyang.

⁵ Motrabaho ang mga busog aron makakaon,
apan dili kinahanglang motrabaho ang gitutom.

- **2.1** Ang awit ni Ana sa pagdayeg naghi-mo niyang tiq-pamaba sa tanang sinalikway ug dinaugdaog sa kalibutan.

Diyos nga manluluwas sa tanang kabos ug hinikawan si Yahweh nga nanghimaraot sa nagsalig sa armas ug kusog, sa pagkaon nga nahipos ug sa kabtangan. Nagpadayag siya sa iyang himaya pinaagi sa pagbalit-ad sa kahim-tang tali sa mga dato ug kabos sama sa sambingay sa dato ug Lazaro. (Lc 16:25). Ang Diyos kinabuhi ug kamatayon, siyav modala sa lubnganan ug mobanhaw. Ang awit ni Ana dunay propetikong pan-anawon. Sama ni Ana, angay tang magmasaligon ug magmapa-sigarbohan sa atong Diyos, bisag sa sosyedad nato karon, kwarta ug kauswagan ang gipa-

kadios; nabulahan ang mga dato ug gamhan-

Gipanghimaraot dinihi ang nangitag kauswan diha sa katilingban ug nagpalambo sa kau-galingong kaayohan aron lang pagpaniguro sa kaugmaon sa pamilya. Maluwas ang dapig sa mga huyang ug way gahom. Apan may mau-law sa kabos nilang kahimtang o kagikan isip mga mamumugo ug mag-uuma. Angayng masayod ang magtototoo nga dakog tampo sa kaluwasan sa kalibutan ang mga kabos ug gitutom. Diin naay kawad-on ug kakulang, mas sayon ang pagdiskobre sa kabililhon sa tawo ug pagsabot nga angay lang sa tawo ang dapit diin makaangkon ang matag usa sa pagkaon ug dignidad.

Kapito manganak ang landay,
apan magpabiling way paglaom ang daghag anak.

⁶ Ang Diyos kinabuhi ug kamatayon,
modala siya sa lubnganan ug mobanhaw.

⁷ Si Yahweh ang nagkuha ug ang naghatag;
siya usab ang nagpaubos ug nagpataas.

⁸ Giisa niya ang kabos sa nagtipun-og nga abo;
gitawag sila sa pagpakig-uban sa mga prinsipe
ug pagsunod sa lingkoranan sa kadungganan.

Gipanag-iya sa Ginoo ang yuta hangtod sa mga haligi;
ug sa ibabaw gipabarog niya ang kalibotan.

⁹ Gibantayan niya ang mga lakang sa nahiguma kaniya,
apan mamatay ang daotan sa kangitngit.

Walay magmalampuson sa kaugalingong kusog!

¹⁰ Nadugmok ang mga kaaway ni Yahweh
nga sa langit nagpalanog sa tingog batok kanila.

Naghari si Yahweh sa tibuok kalibotan
ug gibayaw niya ang kaugalingong hari.

Gihimaya niya ang gahom sa iyang hinilogan."

¹¹ Unya, mipauli si Elcana sa Rama,
samtang nag-alagad sa Diyos ang
bata sa pag-alima ni Eli, ang pari.

Ang sugilanon ni Eli

¹² Daotan ug walay bili kang Yahweh ang mga anak nga lalaki ni Eli.

¹³ Ingon niini ang pagtagad nila sa mga tawo: Kon may mohalad og gasa, moanha ang sulugoon sa pari samtang ang unodgilapwahan pa. ¹⁴ Gi-gamit ang tinidor aron mokuha siyag unod sa kaserola, kaldero o kolon. Alang sa pari ang madala sa tinidor. Giingon niini pagtagad sa mga pari ang mga Israelita nga moadto sa Silo.

¹⁵ Gawas pa, sa dili pa masunog ang tambok, moabot ang sulugoon sa pari ug moingon sa lalaking naghalad sa sakripisyos: "Hatagi ang pari sa unod nga igsulogba, kay dili siya modawat og linapwahang unod gikan kanimo. Hilaw lang ang dawaton." ¹⁶ Kon moingon ang lalaki: "Pasagdi una nga masunog ang tambok unya, pagkuha sa imong gusto." Motubag ang ulipon:

"Dili! Hatagi gayod ko dayon, kay kon dili mapugos ako pagkuha niana." ¹⁷ Busa, dako kaayo ang kasal-anan

sa mga anak ni Eli sa panan-aw ni Yahweh, kay nanamastamas sila sa halad alang kang Yahweh.

¹⁸ Nianang mga higayon nag-alagad si Samuel kang Yahweh. Bisag bata pa, nagsul-ob na siya sa sapot sa pari. ¹⁹ Gitahian siya sa iyang inahan

og sapot sa pari nga gihatag kaniya matag lugsong niini uban sa bana aron paghalad sa tinuig nga gasa.

²⁰ Gipanalanginan ni Eli si Elcana ug ang asawa niini ug giingnan: "Hatakan ka una sa Diyos og daghang anak pi-naagi niining babayehana isip ilis sa batang lalaki nga gihatag kaniya sa Ginoo." Unya, namauli sila.

²¹ Gitugahan sa Diyos si Ana og tulo ka anak nga lalaki ug duha ka babaye samtang ang batang Samuel midako sa kiliran sa Diyos.

²² Tigulang na kaayo si Eli, apan nahibalo siyag giunsa pagtratar sa iyang mga anak ang Israel. Nakig-hilawas sila sa mga babaye nga nag-alagad sa agianan sa Toldang Tagboanan. ²³ Busa, gipangutana niya sila: "Gipanagsultihan sa mga tawo ang daotan ninyong binuhatan, nganong ingon man niini ang inyong gibuhat?

²⁴ Mga anak, dili maayong balita ang nadungog ko nga mikaylap sa Syudad sa Diyos. ²⁵ Kon makasala ang usa ka tawo sa iyang igsoon, mangama ang Diyos alang kaniya. Apan kon makasala siya batok sa Diyos kinsay mangama alang kaniya? Wala maminaw ang duha sa gisulti sa ilang amahan, kay nakahukom na ang Diyos nga angay silang mamatay.

²⁶ Nagpadayog tubo ang batang si Samuel. Midako siya og buotan sa panan-aw sa Diyos ug sa katawhan.

²⁷ Usa niana ka adlaw, may propeta sa Diyos nga miadto kang Eli, ug giingnan siya ni Yahweh: "Nagpaila ako sa akong kaugalingon sa kaliwatan sa imong amahan samtang didto sila sa Ehipto sa balay ni Paraon. ²⁸ Gipili ko siya gikan sa tanang tribu sa Israel aron maakong pari ug moduol sa akong alampoanen. Magsunog siyang insenso, ug magsul-ob og sapot sa pari sa akong atubangan. Gihatag ko sa kaliwatan sa imong amahan ang tanang haladsinunog sa mga Israelita. ²⁹ Nganong gihinakoghakogan man ninyo ang akong halad ug mga gasa nga ako mismoy nagsugo alang sa akong puy-anan? Nganong mas bilihon man alang kanimo ang imong mga anak kay kanako? Nganong gitapambok man ninyo ang inyong kaugalingon sa labing lamiang bahin sa matag halad sa akong katawhang Israel? ³⁰ Busa, mipahayag si Yahweh, Diyos sa Israel – Misadaako ngang imong kaliwatan ug ang kaliwatan sa imong ginikanan mag-alagad kanako hangtod sa kahangtoran. Apan dili kini mahitabo karon. Mopasidungog ako sa nagpasidungog kanako ug moyubit sa nag-yubit. ³¹ Hapit na moabot ang adlaw nga

dugmokon ko ang imong kusog ug ang kusog sa tanan mong kaparyentihan. Walay moabot sa pagkatigulang. ³² Makita nila ang kalisod sa akong puy-anan. Hatagag kauswagan ang Israel apan ang imong mga kaliwat dili moabot sa pagkatigulang. ³³ Ang kaliwat nimo nga akong ipabilin aron mag-alagad kanako maluwas aron mohilak sa kapait ug mabuhi sa kasubo; apan mamatay sa espada ang tanan. ³⁴ Mahimong timaan alang kanimo ang mahitabo sa duha mo ka anak, si Jofni ug Finjas. Mamatay ang duha sa usa lang ka adlaw. ³⁵ Pag-atiman og pari nga magmatinud-anon kanako ug mobuhat sa ania sa akong kasingkasing ug kaisipan. Lig-onon ko ang iyang kaliwat ug moalagad siya kanako ug sa akong hinilogan sa tanang adlaw. ³⁶ Unya moduol ug moyukbo sa iyang atubangan ang nahibilin sa imong kaliwatan alang sa usa ka buok nga salapi o pan. Magkanayon sila: Hatagi intawon ako og buluhaton sa pagkapari aron makakaon ako."

Gitawag sa Diyos si Samuel

3 •¹ Nag-alagad kang Yahweh ang batang Samuel ubos sa pagamuma ni Eli. Niadtong mga adlawa panagsa pa ang pulong ni Yahweh ug siliklahon ang panan-awon.

² Usa ana ka gabii, si Eli nga dili na kaayo makakita, naghigda sa iyang kwarto; ³ nagsiga pa ang lamparilya sa Diyos. Naghigda usab si Samuel sa Balay ni Yahweh nga nahimutangan sa Arka. ⁴ Unya, mitawag si Yahweh: "Samuel, Samuel!" Mitubag si Samuel: "Ania ra ako." ⁵ Midagan siya kang Eli ug miiong: "Ania ako, kay nagtawag

- **3.1** Gitawag sa Diyos si Samuel sa personal ug direktang paagi. Dili hinuon ni sama sa pagtawag niya ni Isaias o ni Pablo. Apan bisan pa ini, ang tubag sa batang Samuel nag-andam niya sa mas dakong buluhaton sa umaabot.

Bisan sa panuigon ni Eli ug sa iyang katundanan, matinud-anon niyang gihatagag gibugaton ang batang Samuel. Alang niya wala mag-agad sa idad sa tawo ang kahingkod sa pagtoo, ug gidawat niya ang gipahamtang sa Diyos nga gipadangat sa usa ka bata.

Nagpahinumdom ang teksto sa katundanan sa wala magdisiplina sa anak. Katundanan sa amahan ang pag-edukar ug paggiya sa mga anak bisag nagpasabot ni nga usahay pagasilotan sila. Mas mayyo ni kay sa pasagdan sila sa pagbuhat sa buot nilang buhaton. Giawhag ni sa katawhan sa Israel. Dili likayan sa ginikanan ang kaakohan sa kahadlok nga

dili na sila mahalon sa bata. Kay dili pa man hingpit ang pagkaumol sa konsensya sa bata, matabangan siya sa paglambio ug sa pagkagwasnon pinaagi sa pagtuman sa gitudo sa "Balaod." (Basaha sa Sir 30, Gal 4, ug ang komentario sa Mag 8:22).

Ang pagtawag kang Samuel, nagpahinumdum nga gitawag sa Diyos ang mataq ug alang sa dili kapulihang tahas. Sa katilingban karon daghan ang mubog panan-aw sa kaugalingon, kay nahikot man sila sa kusog-pamuo ug dyotay rag madawat nga pagdayeg. Kay wala man silay tahas o katundanan nga ikapsigarbo dalí rang mahiubos. Dili nila mabati nga "gitawag" sila o gikinahanglan alang sa mas dako pang tahas. Busa, wala silay mas lawom nga tumong o misyon sa kinabuhi. Sa pagpuyo sa kinabuhi, mangutana ang matag usa sulod sa kailadman: "Unsay kabubut-on sa Diyos alang nako?"

ka." Apan miington si Eli: "Wala oy, wala ko ikaw tawga. Hala, balik og higda." Busa, mipahawa siya ug mi-higda.

⁶ Mitawag pag-usab si Yahweh: "Samuel!" Mibangon si Samuel ug mi-adto kang Eli nga nag-ingon: "Ania ako, kay nagtawag ka." Apan miington si Eli: "Wala ko ikaw tawga, anak. Balik og higda."

⁷ Wala pa si Samuel makaila kang Yahweh ug wala pa ipadayag kaniya ang pulong sa Diyos. ⁸ Apan gitawag ni Yahweh si Samuel sa ikatulong higayon. Mibangon si Samuel, miadto kang Eli ug miington: "Ania ako, kay nagtawag ka." Nasabtan ni Eli nga gitawag ang bata sa Diyos. ⁹ Miington si Eli kang Samuel: "Sigi, higda. Kon may motawag, tubaga siya: Sulti, Yahweh, kay naminaw ang imong sulugoon." Mipahawa si Samuel ug mi-higa da pag-usab.

¹⁰ Miabot si Yahweh ug mibarog sa atubangan ni Samuel. Sama sa mia-ning higayon mitawag siya: "Samuel, Samuel!" Mitubag si Samuel: "Sulti, kay naminaw ang imong sulugoon."

¹¹ Miington si Yahweh kang Samuel: "Paminaw, hapit ko na himoon sa Is-rael ang makapalisang sa makadun-gog. ¹² Nianang adlawa, matuman ang gisulti ko batok sa mga kaliwat ni Eli gikan sa sinugdan hangtod sa katapo-san. ¹³ Ingna siya nga hapit ko na hukmi ang iyang kaliwatan hangtod sa kahangtoran. Nahibalo siya nga nag-bugalbugal sa Diyos ang iyang mga anak, apan wala niya badlonga. ¹⁴ Bu-sa, nakasaad ako nga dili ug dili ga-yod mabayran sa halad o sa gasa ang kasal-anan sa kaliwat ni Eli bisag kanus-a."

¹⁵ Mihigda si Samuel hangtod sa

buntag unya, giablibhan niya ang mga pultahan sa balay ni Yahweh. Sa ka-hadlok dili niya maitug-an kang Eli ang panan-awon. ¹⁶ Apan gitawag siya ni Eli ug giingnan: "Samuel, anak." Mitubag si Samuel "Ania ra ko." ¹⁷ Na-ngutana si Eli: "Unsay gisulti ni Yahweh? Sultih kang tino-od. Silotan ka una sa Diyos kon may itago ka." ¹⁸ Busa, gitug-an ni Samuel ang tanan. Ug miington si Eli: "Si Yahweh siya! Buhaton niya ang maayo sumala sa iyang panan-aw."

¹⁹ Mitubo si Samuel nga inubanan sa Diyos. Gituman niya ang mga pu-long ni Yahweh. ²⁰ Nahibalo ang tibuok Israel, gikan sa Dan hangtod sa Ber-seba nga tino-od nga propeta sa Diyos si Samuel. ²¹ Mipadayon si Yahweh pagpakita ditto sa Silo diin pinaagi sa iyang pulong gipadayag niya ang iyang kaugalingon kang Samuel.

Gikuha sa mga Pilisteo ang Arka

4 • ¹ Gipahibalo ni Samuel ang mga pu-long sa tanang Israelita.

Nianang mga higayon, migawas ang mga Israelita aron makiggubat sa mga Pilisteo, ug nagkampo sa Eben-Ezer, samtantang didto sa Afec ang mga Pilisteo. ² Nangandam ang mga Pilisteo ug misulong sa mga Israelita. Nag-sugod dayon ang panagsangka ug na-pildi ang mga Israelita. Mikabat sa 4,000 ang nangamatay kanila. ³ Sa pag-atras sa kampo sa mga tropa, na-ngutana ang mga magulang sa Israel: "Nganong gipasagdan man ta ni Yahweh nga mapildi sa mga Pilisteo? Ku-haon nato sa Silo ang Arka sa Diyos ug dad-on dinihi aron ubanan ta ug maluwas sa atong mga kaaway."

⁴ Busa, nagpadala silag mga sinugo sa Silo. Gikuha nila ang Arka sa kasa-

• **4.1** Sa pagpaksangka nila sa mga Pilis-teo nangayog panabang ang mga Israelita kang Yahweh mao nga gidaladala nila ang Arka sa Kasabutan, sa pagtoo nga mapugos ang Diyos sa pagpadaog nila.

Apan dili mahinugdanon alang sa Diyos ang

balaang sudlanan, ug dili siya moalagad sa mapasagaron. Tudlo-an hinun sira pinaagi sa kapildihan, bugti sa ilang kamaluibon. Busa, wala motubag ang Diyos ug napunta sa kamot sa mga kaaway ang Arka sa Kasabutan.

botan ni Yahweh nga gitaliwad-an sa mga kerubin ug giubanan sa duha ka anak nga lalaki ni Eli: si Jofni ug Finjas.

⁵ Sa pag-abot sa kampo sa Arka sa Diyos, nanuliyaw sa kusog nga tingog ang mga Israelita ug nauyog ang yuta.

⁶ Nadunggan sa mga Pilisteo ang suliyaw ug nangutana sila: “Unsay kahulungan sa maong suliyaw?” Giingnan sila nga miabot sa kampo ang Arka sa Diyos.

⁷ Nahadlok ang mga Pilisteo ug miiong: “Usa ka Diyos ang miabot sa kampo! Makaloluoy ta! Sukad masukad wala pa mahitabo ang sama niini.

⁸ Kamakaloluoy nato! Kinsay moluwas kanato sa kamot sa Diyos nga Gamhanan, ang Diyos nga mipatay sa mga Ehiptohanon pinaagi sa tanang matang sa katalagman ug pesti? ⁹ Ligona ang inyong kaugalingon ug magpakalalaki kamo. Kon dili gani, maulipon kamo sa mga Hebreo sama sa pagkaulipon nila sa Ehipto. Magpaka-lalaki kamo ug sukol!”

¹⁰ Misukol ang mga Pilisteo ug nabuntog ang mga Israelita nga miikyas ug mipauli. Nangamatay ang 30,000 ka sundalong Israelita. Alaot nga kapildihan! ¹¹ Nakhuha ang Arka sa Diyos ug namatay ang duha ka anak ni Eli, si Jofni ug Finjas.

¹² May lalaki sa tribu ni Benjamin nga nakaikyas sa panggubatan ug miabot sa Silo sa maong adlaw. Nagkagiday ang iyang sapot ug napulos sa abog ang ulo.

¹³ Sa pag-abot niya, naglingkod si Eli sa iyang lingkoranan daplin sa dalan. Naglantaw siya, kay mikuba man ang iyang dughan tungod sa Arka sa Diyos. Sa syudad gibalita sa lalaki ang nahitabo, ug sa pagkadungog misinggit ang tibuok syudad.

¹⁴ Nakadungog niini si Eli ug nangutana: “Unsa ang kabanha?” Miduol kang Eli ang lalaki ug gibalita ang nahitabo. ¹⁵ Nubintuytuso anyos na si Eli niadtong panahona ug dili na makakita. ¹⁶ Miiong kang Eli ang lalaki: “Gikan pa ako sa panggubatan; nakaikyasako.” Nangutana si Eli: “Unsay nahitabo sa gubat, anak ko?” ¹⁷ Mitubag ang nagdala sa balita: “Nangikyas ang mga Israelita atubangan sa mga Pilisteo. Dakong kapildihan ang naangkon sa atong kataw-

han! Namatay ang duha mo ka anak, si Jofni ug Finjas. Ug naagaw ang Arka sa Diyos. ¹⁸ Sa paghisgot sa Arka sa Diyos, nahulog si Eli sa gilingkoran sa kilid sa pulitan, nabali ang liog ug namatay kay tigulang na siya ug dako ang iyang lawas. Nagdumala si Eli sa Israel sulod sa 40 ka tuig.

¹⁹ Nagsabak ang umagad ni Eli, asawa ni Finjas, ug hapit na maganak. Sa pagkahibalo niya nga naagaw ang Arka sa Diyos ug patay na ang iyang bana ingon man ang ugangang lalaki, nanganak siya nga wala pa sa hustong panahon. ²⁰ Samtant naghingutas siya, miiong ang kababayean nga nagtan-aw: “Ayawg kahadlok, kay lalaki ang imong anak.” Apan wala siya motubag ug wala makadungog. ²¹ Giingilan niyang ikabod ang bata ug miiong siya: “Mibulag na ang himaya sa Israel!” tungod sa pagkailog sa Arka sa Diyos ug sa pagkamatay sa ugangang lalaki ug sa iyang bana. ²² Sa pag-ingon niya: “Mibulag na ang himaya sa Israel!” Ang nailog nga Arka sa Diyos ang iyang gipasabot.

5 ¹ Sa nailog na sa mga Pilisteo ang Arka sa Diyos, gidala kini sa Asdod gikan sa Eben-Ezer. ² Gialsa nila ang Arka sa Diyos ug gisulod sa Templo ni Dagon ug gitupad kini sa Arka. ³ Mimatac sayo sa sunod adlaw ang taga Asdod, ug nakita nila si Dagon nga naumod sa yuta atubangan sa Arka sa Diyos. Gikuha nila si Dagon ug gibalik sa nahimutangan. ⁴ Apan sa pagmata nila sa sunod buntag diha si Dagon – naumod gihapon sa yuta atubangan sa Arka sa Diyos. Naputol ang ulo ug ang kamot ug diha na kini sa baba sa pulitan; ang lawas ra ang tibuok. ⁵ Busa, hangtod karon, dili motunob sa baba sa pulitan sa templo ni Dagon sa Asdod ang mga pari ni Dagon, ug ang mosimba sa iyang templo.

⁶ Gisilotan sa Giino ang taga Asdod, gipaantsos ug gipatakboyag hubag ang kasibit nga lugar. ⁷ Tungod niini ang mga taga Asdod miiong: “Dili anggay magpabilin dinihi ang Arka sa Diyos sa Israel. Dakong kadaot ang atong nahiagoman ug ni Dagon nga atong dios.” ⁸ Gitigom nila ang mga pangulo sa mga Pilisteo ug gipangutana: “Unsay buhaton nato sa Arka sa Diyos sa Israel?” Mitubag sila: “Ipadala sa Gat ang maong Arka.”

Ug gipadala nila kini sa Gat. ⁹ Sa Gat, gikastigo ni Yahweh ang syudad, hinundayan sa dako nilang kahadlok. Gipaantsos niya ang tagilungsod. Gitugkag hubag ang bata ug tigulang. ¹⁰ Busa, gipadala nila ang Arka sa Acaron diin nanyagit ang tagilungsod: “Gidalan kanato ang Arka sa Diyos sa Israel sa pagpatay kanatong tanan.” ¹¹ Gitigom nila ang mga pangulo sa mga Pilisteo ug giingnan: “Ipahilayo dinihi ang Arka

sa Diyos sa Israel ug ibalik sa iyang dapit aron dili kitta mahurot og kamatay." Nasamok og dako ang tibuok siyudad tungod sa kabug-at sa kamot sa Diyos batok niini. ¹² Gitakboyag hubag ang wala mangamata. Ang singgit sa siyudad miabot sa la ngit.

6 ¹ Ang Arka sa Diyos Nagpabilin sa kayutaan sa mga Pilisteo sulod sa pito ka bulan. ² Gitawag sa mga Pilisteo ang ilang kaparian ug manalagna ug gipangutana: "Unsay angay natong buhaton sa Arka sa Diyos? Sultihini kamig unsay among buhaton aron mabalik kini sa tukma niyang dapit." ³ Mitubag sila: "Kon ibalik ninyo sa Israel ang Arka sa Diyos, ayawg ibalik nga walay sulod. Gikinahanglang mapadala kamog halad bayad sa sala. Mamaayo kamo ug mahibaloan ninyo kun nganong gipaantos kamo pag-ayo sa Diyos." ⁴ Mi ngon sila: "Unsang halarang ibayad sa sala?" Mitubag sila: "Paghimog lima ka bulawang hulagway sa almoranas ug ilaga tukma sa gidaghanon sa mga syudad sa Filistea, kay usa ra man ka matang sa sakit ang mitakboy kaninyong tanan ingon man sa inyong mga pangulo. ⁵ Paghimog mga hulagway sa inyong almoranas ug ilaga nga misangkad sa kayutaan. Unya, himaya ang Diyos sa Israel. Basin na lag dili na kamo kastigohon sa iyang kamot, ingon man ang mga dios ninyo sa kayutaan. ⁶ Apan ayaw tig-aha ang inyong kasingkasing, sama sa gibuhat sa taga Ehipto ug ni Paraon. Dili ba, human siloti ni Yahweh, gipapahawa nila ang mga Israelita?

⁷ Paghimo karon og bag-ong karonmata ug pagkuhag duha ka bakang gatasan nga wala pa kayugohi. Sangoni sa karomata ang mga baka, apan ipalayo ang nati. ⁸ Kuhaa ang Arka sa Diyos ug ibutang sa karomata. Sa kilid sa Arka ibutang ang mga hulagway nga gisulod sa kahon isip bayad sa inyong sala unya, palakwa ug pasadig asa paingon ⁹ apan bantayi. Kon motungas kini aron mopalui sa iyang yuta ug moagi sa Betsemes, nan ang Ginooy naghatag sa dagkong katalagman kon dili, mahibalo ta nga ang sulagma mihampak kanato.

¹⁰ Gibuhat nila kini. Nagkuha silag duha ka gatasang baka nga gisangonan sa karomata apan gitangkal ang nati. ¹¹ Gibutang nila ang Arka sa Diyos sa karomata, uban ang kahon ug mga hulagway sa bulawang ilaga ug almoranas. ¹² Gipalakaw ang mga baka paingon sa Bet-Semes subay sa dalan, wala palikoa sa tuo o sa wala. Misunod

- **7.2** Gisubli dinihi ang kasinatian sa mga Maghuhukom. Gidani ni Samuel ang Israel sa pagbalik kang Yahweh. Agig balos sa kamau-

ang lima ka pangulo sa mga Pilisteo hangtod sa kinatumyan sa Bet-Semes.

¹³ Nanganig trigo sa walog ang taga Bet-Semes niadtong panahona. Nakita nila nga nagkادuol ang Arka ug nangalipay sila. ¹⁴ Miabot ang karomata sa umahan ni Josue sa Bet-Semes ug mi hunong duol sa dakong batol! Gibугha nila ang kahoy sa karomata ug ibabaw sa maong bato naghi mo silag halad-sinunog sa mga baka, isip ilang gasa kung Yahweh. ¹⁵ Gilusad sa mga Levita ang Arka ni Yahweh ug ang kahon nga may mga hulagwayng bulawan ug gitungtong sa dakong bato.

Naghadal ang taga Bet-Semes og mga sinunog nga gasa alang kung Yahweh ni ang adlawa ¹⁶ nga nasaksihan sa lima ka pangulo sa mga Pilisteo. Mipauli sila sa Acaron nianang adlawa.

¹⁷ Mao kini ang mga syudad sa mga Pilisteo nga naghalad og almoranas nga bulawan isip gasa alang sa sala batok sa Gino: ang Asdod, Gaza, Ascalon, Gat ug Acaron. ¹⁸ May bulawang ilaga usab, tukma sa gidaghanon sa mga Probinsiyang Pilisteo ubos sa pagdumala sa lima ka pangulo. Giapil pag-ihap ang mga syudad nga kinotan ug mga balangayng way paril. Anaa pa ha ngatod karon sa umahan ni Josue nga taga Bet-Semes ang dakong Bato nga gipatongan sa Arka sa Diyos.

¹⁹ Gipatay sa Diyos ang 70 ka taga Bet-Semes, kay mitan-aw sila sa Arka. Nag-bangotan pag-ayo ang Syudad sa pagkakita nila sa kastigo sa Diyos. ²⁰ Miengon ang taga Bet-Semes: "Kinsay makabarog atubangan sa Diyos, ang Balaan? Uga asa siya nato ipadala gikan dinihi?" ²¹ Nagpadala silag mensahe sa taga Cariatiarim: "Giuli na sa mga Pilisteo ang Arka sa Diyos. Lug-song kamo ug dad-a kini sa inyo."

7 ¹ Miabot ang taga Cariatiarim aron kuhao ang Arka sa Diyos nga gidala sa balay ni Abinadab sa bungtod. Gipahinungud nila si Eleazar, anak ni Abinadab, aron moatiman sa Arka sa Diyos.

Gipukaw ni Samuel ang Israel

² Miagi ang dugay nga panahon sukad sa pagbilin sa Arka sa Cariatiarim. Miabot 20 ka tuig ang tibuok syudad sa Israel nagbangotan ug gi hidlaw kung Yahweh.

³ Miengon si Samuel sa mga Israelita: "Kon sa tibuok kasingkasing buot ninyong mobalik ang Diyos, isa-

nongon niya sa Kasabutan, nagpaluyo nila si Yahweh aron modaoq.

likway ninyo ang mga dios nga Astarte nga anaa kaninyo. Kon ipahiluna ninyo sa Diyos ang inyong kasing-kasing, siya lay alagari. Luwason kamo niya sa kamot sa mga Pilisteo.”⁴ Busa, gisalikway sa mga Israelita ang mga Baal ug Astarte ug si Yahweh lang ang gialagaran.

⁵ Unya, miington si Samuel: “Magtigom ang tibuok Israel sa Mizpa ug miampo ako kang Yahweh alang kaninyo.”⁶ Pinangulohan ni Samuel nagtigom sila sa Mizpa, nagkalos sila og tubig nga gibubo atubangan sa Diyos. Nagpuasa sila sa maong adlaw ug miington: “Nakasala kami sa Diyos.”

⁷ Dihang nahibaloan na sa mga Pilisteo nga nagtigom sa Mizpa ang mga Israelita, milugsong sa kayutaan sa Israel ang mga pangulong Pilisteo aron pagsulong kanila. Sa pagkahibalo usab niini sa mga Israelita nahad-lok sila ⁸ ug miington kang Samuel: “Pag-ampo nga walay hunong kang Yahweh, atong Diyos, alang kanato aron luwason kita niya sa kamot sa mga Pilisteo.”⁹ Nagkuha si Samuel og nating karnero nga gihalad niya kang Yahweh, tibuok halad-sinunog. Mi-ampo si Samuel kang Yahweh alang sa Israel. Ulg mitubag si Yahweh.

¹⁰ Samtant naghimo si Samuel sa halad-sinunog miasdang ang mga Pilisteo aron makig-away sa Israel. Apan nianang adlawa, midahunog og

• **8.1** Mibati ang katawhan sa Israel og bagong panginahannglan. Nakaamgo sila sa ilang kahuyangan, hinungdan sa pagkabahinbahin nila ug pagkawalay pagsinabtanay. Dili paigo alang nila ang mga “Maghuhukom” kay dili ni kanunayng naa. Ang 12 ka tribu nagkinahanglag harì nga makahiusha sila.

Panalipod sa nangagi si Samuel, ug ang iyang mga pasidaan dinasig sa kaugalingong kasinatian. Wala siya moila sa kaayohan sa kusganon ug sentralismong panggamhanan. Nagpasidaan lang siya sa kakuyaw sa kusgannon pagmando.

Gibadlong ni Samuel ang katawhan tungod sa huyang nilang pagtooo ni Yahweh. Hisgotan ta karon ang problema sa siguridad. Mas isalig nila sa uban ang tahas sa pagbuhat og mga lakang ug ang pagkareponsabli alang nila.

kusog ang tingog sa Diyos taliwala sa mga Pilisteo. Busa, nangalibog sila ug naminghoy atubangan sa Israel.¹¹ Migawas sa Mizpa ang kalalakin-an sa Israel, gigukod ug gipamatay ang mga Pilisteo hangtod sa unahan sa Betcar.

¹² Unya, nagkuha si Samuel og bato ug gibutang sa tungatunga sa Mizpa ug Jesana nga ginganlon niyang Eben-Ezer, kay matud pa niya: “Hangtod dinihi gitabangan kita sa Diyos.”¹³ Busa, napildi ang mga Pilisteo ug wala na mousab pagsulong sa Israel. Sa tibuok kinabuhi ni Samuel, ang kamot ni Yahweh mibatok sa mga Pilisteo. ¹⁴ Nabawi sa Israel ang mga syudad gikan sa Acaron hangtod sa Gat nga giagaw sa mga Pilisteo. Gihatagan sa Israel og kagawasan kining mga yutaa, ug nagmalinawon ang Israel ug ang mga Amorreo.

¹⁵ Nagpadayon si Samuel isip usa ka hukom sa Israel sa tibuok niyang kinabuhi. ¹⁶ Miduaw siya matag tuig sa Betel, Guigal ug Mizpa ug nangulo sa Israel niining mga dapita. ¹⁷ Unya, mipauli siya sa Rama, ang iyang puyanan diin gipanguluhan niya ang Israel ug didto gitindog niya ang alampoonan kang Yahweh.

Nangayog hari ang mga Israelita

8 •¹ Sa tigulang na si Samuel, gi-himo niya ang iyang mga anak nga lalaki nga mga hukom sa Israel.

Ingon ini ang nahitabo sa pagsugod demokrasya o sa reformatoryo. Gihidlaw ang katawhan sa diktador o sa midaugdaog nilang pangulo.

Bisag asa, kon walay kinaugalingong paningkamot ug responsabilidad, magpatigbabaw ang politikanhong pagdominar, ilabi na kon isalig lang ang tanan sa matag usa sa panggamhanan; walay mahitabong kalamboan.

Surnala sa Samuel, ang angay untang mahitabo mao nga ang hari matinud-ananyang tinugyanan sa Diyos ug sulugoon sa katawhan. Ang nakadaot, kay malagmit nag-alagad lang siya sa kaugalingong ambisyon, hangtod sa pagdaugdaog sa katawhan. Bisan sa karaang panahon, hitso ang diktador sa kahibalo sa propaganda aron paglamat sa katawhan sa ilang kabililon (Lc 22:25).

² Joel ang kamagulangan ug Abias ang ikaduha. Gipamunuan nila ang Berseba, ³ apan wala sila mosunod sa iyang mga tunob. Mga nawong silag kwarta. Midawat og suborno ug nag-tuis sa katarongan.

⁴ Mao nga nagtigom ang tanang pangulo sa Israel, miadto kang Samuel sa Rama, ⁵ ug miington: "Tigulang ka na ug wala ka sunda sa imong mga anak. Busa, hatagi kamig hari karon nga maoy mangulo kanamo sama sa mga hari sa tanang kanasoran."

⁶ Wala miuyon si Samuel sa ilang gisulti: "Hatagi kamig hari." Busa nag-ampo siya kung Yahweh ⁷ nga miington kaniya: "Paminawa ang tingog sa katabhan ug ang ilang gisulti. Dili ikaw ang ilang gisalikway kon dili, ako nga naghari kanila. ⁸ Ingon niini ang gibuhat nila dihang gipagawas ko sila sa Ehipto. Gitalkdan nila ako aron molalagad sa laing dios. ⁹ Paminawa ang ilang tingog, apan pasidan-i silag mawayo ug sultihia sa matang sa hari nga magmundo kanila."

¹⁰ Gisulihan ni Samuel ang katawhan nga nangayog hari sa giington ni Yahweh. ¹¹ Ingon niini ang maghari unya kaninyo! Kuhaon niya ang inyong mga anak nga lalaki ug igahin sa iyang mga karwahe ug kabayo ug padalaganong mag-una sa iyang mga karwahe. ¹² Ang uban, himoong mga tigmundo sa libo nga mga sundalo ug ang uban usab sa singkuenta. Pubug-walon sa yuta ang uban ug paanihon sa abot, pubuhaton sa mga pana alang sa gubat ug sa kasangkapan sa mga karwahe. ¹³ Kuhaon niya ang inyong mga anak nga babaye aron pag-andam sa mga pahumot, pagpangusina ug paghimog pan. ¹⁴ Kuhaon niya ang labing maayong abot sa inyong kaumahan, kaubasan ug kaolibohan ug iyang ihatag sa mga opisyal. ¹⁵ Kuhaon niya ang ika-10 ka bahin sa in-

yong binhi ug kaubasan ug ihatag sa mga pangulo ug sulugoon. ¹⁶ Kuhaon niya ang mga ulipon ninyong lalaki ug babaye, ang labing nindot sa inyong mga baka ug asno alang sa iyang buluhaton. ¹⁷ Kuhaon niya ang ika-10 ka bahin sa inyong kahayopan. Ug ulipon niya kamo. ¹⁸ Niana unyang adlaw mohilak kamo tungod sa hari nga inyong gipili, ug dili kamo lingion ni Yahweh."

¹⁹ Apan wala maminaw kang Samuel ang katawhan ug miington: "Dili! Buot namo nga anaay mangulog hari kanamo aron mahisama kami sa ubang kanasoran. ²⁰ Magmundo kanamo ang hari, mangulo ug manguna sa among pagpakiggubat." ²¹ Gitug-an kini ni Samuel kung Yahweh. ²² Apan miington si Yahweh: "Pamatì ug hatagi silag hari." Busa, miington si Samuel sa mga Israelita: "Pamauli kamong tanan sa matag usa ninyong lungsod."

Ang sugilanon ni Saul

9 •¹ Anaay lalaki sa tribu ni Benjamín nga ginganlag Quis. Anak siya ni Abiel nga anak ni Seror, anak ni Bechorat, nga anak ni Afia, ang banggiitang Benjaminita. ² May anak nga lalaki si Quis nga ginganlag Saul. Ulitawo siya nga sa mga Israelita waley makatumbas sa kaambongan. Molapaw sa uban ang tibuok niyang ulo.

³ Usa ana ka adlaw nawala ang mga asno ni Quis, Amahan ni Saul. Miington si Quis sa anak nga si Saul: "Pagdalag usa ka sulugoon ug lakaw kamo aron pangitaon ang mga asno."

⁴ Gituyok nila ang tibuok kabukiran sa Efraim lakip ang kayutaan sa Salisa, apan wala makaplagi ang mga asno. Miadto sila sa kayutaan sa Saalim, apan wala usab didto. Gituyok nila ang kayutaan sa Benjamin, apan wala gihapon didto. ⁵ Miabot sila sa kayutaan sa Suf ug miington si Saul sa sulu-

• **9.1** Ang sumpay sa ulohan 8 naa sa 10:17. Gisukipan ni sa istorya sa pagsugod sa tawag ni Saul. Milakaw siya aron pagpangita sa kabayo sa iyang amahan hangtod nakahinagbo sa wala damha.

goon: "Tara na, mamauli na ta. Basig mas mabalaka kanato ang amahan ko kay sa mga asno."

⁶ Apan miignon ang sulugoon: "May tawo sa Diyos dinihi nga gitahod pagayo. Mga tinuod gayod ang iyang isulti. Adtoon nato siya. Tingaleg makasulti siya sa dalan nga angay natong subayon." ⁷ Miignon si Saul sa sulugoon: "Apan kon moadto ta, unsay atong dad-on alang kaniya? Nahurot na ang pan sa atong mga sako ug wala na tay magasa sa tawo sa Diyos. Unsay ania kanato?" ⁸ Mitubag ang sulugoon: "Duna pa akoy ikaupat nga bahin sa sensiyong salapi. Ako kinining ihatag sa tawo sa Diyos aron kasultahan ta sa dalan."

¹⁰ Miignon si Saul: "Maayo! Tara na!" Nangadto sila sa lungsod sa tawo sa Diyos.

Gihilogan ni Samuel si Saul

• ¹¹ Sa pagkawas sa bungtod paingon sa lungsod gikahinagbo nila ang mga dalagang nagkalos og tubig. Nangutana sila: "Ania ba ang manalagna?" ⁹ (Kaniadto, ang katawhan sa Israel nga mangonsulta sa Diyos moingon "Dali, mangadto ta sa manalagna." Dili sila moingon propeta, kondili manalagna.)

¹² Mitubag sila: "Anaa siya sa uma; karong adlawa ra siya miabot, kay maghalad karon ang syudad og sakripisyoso sa alampoanan sa bungtod.

¹³ Pagsulod ninyo sa lungsod makasugat ninyo siya sa dili pa siya mosaka sa alampoanan sa bungtod aron mo-kaon. Dili mangaon ang katawhan kon dili siya moabot, kay panalanginan una niya ang halad. Una mangaon

• ¹¹. Sama sa ubang Israelite, ang batan-ong Saul miadto kung Samuel. Alang nila ang propeta manalagna pod nga makasulbad sa ilang mga problema sa kinabuhi. Dili ni ikatingala. Sulod sa kapid-an ka siglo gikabuangan sa mga tawo ang pagsuta sa kapalaran pinaagi sa mga bitoon, hangtod nga nanginabuhi ini ang uban. Apan sa napalumbo na pag-ayo ang syensya, inanay sab ning gibyaan. Sa samang paagi ang

ang mga dinapit. Busa, tungas karon. Masugatan ninyo siya."

¹⁴ Miadto sila sa lungsod ug sa ilahang pagsulod, nakita nila si Samuel paingon sa alampoanan sa bungtod.

¹⁵ Sa wala pa moabot si Saul, miingon na si Yahweh kang Samuel:

¹⁶ "Ugma ington niining orasa magpadala ako kanimog usa ka lalaki gikan sa kayutaan sa Benjamin. Hilogi siya nga pangulo sa akong syudad, ang Israel. Luwason niya ang akong katawhan sa kamot sa mga Pilisteo. Nakita ko nga gidaugdaog sila ug nadungog ko ang pagdangoyn goy nila."

¹⁷ Sa pagkakita ni Samuel kang Saul, miignon kaniya si Yahweh: "Mao kana ang lalaking giingon ko!

Magdumala siya sa akong katawhan.

¹⁸ Giduol ni Saul si Samuel sa may pultahan ug giingnan: "Palihog, tudlui kami sa balay sa manalagna?" ¹⁹ Mitubag si Samuel: "Ako ang manalagna. Mouna ka kanako ngadto sa alampoanan sa bungtod; makigsalo ako kani-mo karon. Ugma na sa buntag pauli. Sultihan ta ka kun unsa ang anaa sa imong kasingkasing." ²⁰ Ayawg kabalaka sa mga asno nga nawala kay nakaplagan na kini." ²¹ Mitubag si Saul: "Benjaminita ako, sa kinagamyang tribu sa Israel, ug kinaubsan sa tribu ni Benjamin ang akong banay. Nganong nakigsulti ka kanako sama niini?"

²² Gidala ni Samuel si Saul ug ang sulugoon ngadto sa lawak-tigomanan.

Gipalingkod sila sa lamesa sa mga dinapit nga modul-an sa 30 ka tawo.

²³ Miignon si Samuel sa kusinero:

"Dad-a ngari ang akong gipatagoan."

²⁴ Gidala sa kusinero ang tiil ug ang

mga propeta giila sa mga tawo nga tigpamaba sa tubag sa Diyos, mahitungod sa tanang butang. Daghan ang mangonsulta nila, hangtod nga nanginabuhi sila ini. Apan sa pag-abot ni Samuel ug sa dagkong propeta, naklaro nila ang ilang misyon: ang pagpukaw ug paggiya sa katawhan ngadto sa Diyos.

Gihilogan ni Samuel si Saul og lana (tan-awa ang komentario sa Lev 8).

gigahin alang kang Saul ug miington: "Ania ang gigahin alang kanimo. Sigi, kaon." Nianang adlawa nakigsalog kaon si Saul kung Samuel.

²⁵ Milugsong sila gikan sa altar sa bungtod ug miadto sa lungsod. Giandaman si Saul og higdaanan sa biranda diin natulog siya. ²⁶ Sayo sa buntag sa sunod adlaw gitawag ni Samuel si Saul: "Bangon, kay papaulion na kita." Mibangon si Saul ug nagkuyog silag gawas. ²⁷ Sa paglusad nila sa lungsod, miington si Samuel kang Saul: "Sultihii ang imong sulugoon sa pag-una kanato. Apan ikaw, hunong una, kay sultihan ta ka sa mensahe sa Diyos."

10¹ Unya, mikuha si Samuel og usa ka botelyang lana nga gibubo niya sa ulo ni Saul. Gihagkan kini ug giingnan: "Gihilogan ka ni Yahweh nga pangulo sa katawhang Israel. Magdumala ka sa katawhan sa Diyos. Panalipdi sila sa kaaway nga naglibot nila. Timaan kini nga ang Diyos mismoy naghilog kanimo. ² Inibulag nato karon, makasugat ka og duha ka lalaki sa lubnganan ni Raquel sa Zelsa, sa kinatumyan sa Benjamin. Moingon sila kanimo: "Nakaplagan na ang mga asno nga imong gipangita. Wala ka nay problema sa imong amahan. Apan nabalaka ang imong amahan kun unsay nahitabo kanimo. ³ Sa imong pagpadayon hangtod sa dakong punoan sa Tabor, makasugat kag tulo ka lalaking paingon sa Diyos sa Betel nga may mga dala. Ang usa may dala tulo ka itoy nga kanding; tulo ka pan naman ang dala sa usa, ug ang usa anaay dala usa ka botelyang bino. ⁴ Pangumostahon ka nila ug hatagag duha ka pan. Dawata kini. ⁵ Unya, moabot ka sa Guibea sa Diyos diin adunay kota sa mga Pilisteo.

• **10.17** Sumpay ni sa ulohan 8; laing sayay sa pagkatudlo ni Saul nga hari. Dili ni supak sa unang ulohan, kay sikreto mang gipili

Inigsulod nimo sa lungsod makasugat kag prosesyon sa mga manalagna nga midulhog gikan sa alampoanan sa bungtod ug musikero nga mitugtog og alpa, tambol, plawta ug lira. Sama sa mga manalagna magsulti silag mga panagna. ⁶ Kunsaran ka sa Espiritu sa Diyos ug magsulti ka usab og mga panagna uban kanila. Lahi na ang imong pagkatawo.

⁷ Kon matuman na ang maong mga timailhan himoa ang gipangayo sa higayon, kay mag-uban kanimo ang Diyos. ⁸ Hulata ako sa ubos sa Guigal. Adtoon ta ka ug paghimog halad-sinunog ug halad sa maayong panag-dait. Hulata ako sulod sa pito ka adlaw hangtod sa akong pag-abot. Sultihan ta ka sa angayng buhaton."

⁹ Sa pagbiya ni Saul, gibag-o sa Diyos ang iyang kasingkasing. Ni-anang adlawa natuman ang tanang timailhan. ¹⁰ Sa Guibea gisugat siya sa mga nagprosesyon nga mga manalagna. Gikunsaran siya sa Espiritu sa Diyos kauban ang gahum ug nagsulti siyag mga panagna uban kanila.

¹¹ Dihang nakita siya nga nagsultig mga panagna uban sa mga manalagna nagpanutuan-anay ang nakaila kaniya: "Unsay nahitabo sa anak ni Quis? Manalagna na ba siya? ¹² Midason ang usa ka taga didto: "Ugkinsay iyang amahan!" Busa, napaga kining mga pulong: "Manalagna ba si Saul?" ¹³ Human managna si Saul, mipauli siya sa ilaha.

¹⁴ Nangutana kang Saul ug sa sulugoon ang uyoan: "Diin kamo gikan?" Mitubag si Saul: "Nangita sa mga asno. Kay wala man namo makaplagi, miadto kami kung Samuel." ¹⁵ Miington ang uyoan: "Suginli ko sa gisulti kanimo ni Samuel." ¹⁶ Miington si Saul sa uyoan: "Nakit-an na kuno ang mga asno." Wala isugilon ni Saul ang gisulti ni Samuel mahitungod sa paghari.

Si Saul Napiling Hari

^{• 17} Unya, gipatawag ni Samuel ang katawhan ug gitapok atubangan sa Diyos didto sa Mizpa, ¹⁸ ug giingnan: "Mao kini ang mga pulong sa Ginoong Diyos sa

ni Samuel si Saul, ug wala madugay, nagripa sila aron pag-ila kon pinili ba gyod siya sa Diyos.

Israel: Gipagawas ko ang Israel sa Ehipto ug giluwas sa karnot sa mga Ehiptohanon ug sa nag-ulipon kaninyo.

¹⁹ Apan gibale wala lang ninyo karon ang Diyos nga nagluwas kaninyo sa tanang katalagman ug sa kasakitan. Apan miington kamo: Dali! Hatagi kamig hari nga magmando kanamo.” Busa, atubanga karon ang Diyos sumala sa inyong mga tribu ug kabanayan.”

²⁰ Gipaduol ni Samuel ang tanang tribu sa Israel ug gihimo ang piniliay. Napili ang tribu ni Benjamin. ²¹ Gipaduol niya ang mga banay sa tribu ni Benjamin, ug napili ang banay ni Matri. Napili si Saul, anak ni Quis, sa banay ni Matri. Gipangita si Saul, apan wala hikit-i. ²² Busa, nangutana silag usab sa Gino: Miabot na ba ang tawo? Ang Gino miington: “Anaa siya, nagpahipi sa mga karqa.” ²³ Midagan sila aron pagkuha kaniya sa iyahang nahimutangan. Sa pagbarog niya taliwala sa katawhan mas taas siya kay sa tanan. Tagalog lang niya ang kinatas-an sa katawhan. ²⁴ Miington si Samuel sa tibuok katawhan: “Nakita ba ninyo ang napili sa Diyos? Walay makatumbas kaniya sa tibuok katawhan. Ug misinggit ang katawhan: “Mabuhî ang Hari!”

²⁵ Gisulti ni Samuel sa tanang tawo ang katungod ug ang gimbuhaton sa hari, gisulat sa libro ug gibutang atubangan sa Gino. Unya gipapauli ni Samuel ang katawhan sa tagsa tagsa ka panimalay. ²⁶ Mipauli usab si Saul sa iyang puy-anan sa Guibea uban ang mga lalaking isog kansang kasingkasing gitandog sa Diyos. ²⁷ Apan miington ang pipila ka daotan: “Unsaon niya pagluwas kanato? Ug wala nila tagda si Saul o hatagig gasa.

Giluwas ni Saul ang Jabel

11 •¹ Human sa usa ka bulan, miadto ang Amonitang si Najaas sa Jabel-Gilead, ug giliyokan kini. Mi-

Gisaysay kining duha ka managsamang hitabo sa duha ka tawo nga lahid panglantaw. Ang una nagtan-aw nga ang institusyon sa mga hari maayo ug nasubay sa plano sa Diyos (1 S 9-10); nakita sa ikaduha (1 S 8 ug 10:17-19) nga piligrimo ni, apan gitugtan sa Diyos. Ang paghiusa ining duha makatabang pagpalapad sa atong panglantaw: walay politikanhong pundok nga naghupot sa hingpit nga kamaruoran. Makab-ot og kamaruoran ang matag usa.

...nagpahipi sa...(b. 22) Nagsugod dinihi ang trahedy ni Saul. Nangayog hari ang mga Israelita tungod sa hulga sa mga Pilisteo, apan sa kailadman supak sila sa bisag unsang awtoridad. Si Saul mismo wala mobati nga angay siyang magmando. Sa iyang kaisog, sumala sa ulohan 11, dili siya andam sa pagtahan sa kau-

ingon ang katawhan sa Jabel kang Najaas: “Kon makigsabutsabot ka, alagaran ka namo.” ² Mitubag si Najaas, ang Amonita: “Makighigala ako kaninyo ubos sa usa ka kondisyon: Lugiton ko ang tuo ninyong mata aron maulawan ang tibuok Israel.” ³ Ug miington ang mga magulang sa Jabel: “Hatagi kamig pito ka adlaw aron pagpahibalo sa tibuok Israel. Kon walay makaluwas kanamo moampo kami kanimo.”

⁴ Busa miadto sa Guibea kang Saul ang mga sinugo. Nagsibya sila sa baliata sa katawhan, ug kusog nga mihilak silang tanan.

⁵ Mao pa lay pag-abot ni Saul gikan sa uma, dala ang iyang mga baka. Nangutana siya: “Unsay nahitabo nga naghilak man ang katawhan?” Gisuginalan siya sa gibalita sa taga Jabel. ⁶ Niini napuno si Saul sa Espiritu sa Diyos ug midilaab ang iyang kasuko. ⁷ Gikuha niya ang yugo sa baka, gitadtad ang baka ug gihatag sa mga sinugo aron dad-on sa tibuok Israel uban sa pasidaan: “Mao kini ang buhaton ko sa gipanagiyag baka sa dili mosunod kang Saul ug Samuel.”

Nahadlok pag-ayo ang katawhan. Busa, migawas sila nga nagkahiusa.

⁸ Giipon sila ni Saul sa Bezar: 300,000 ang mga lalaking Israelita ug 30,000 ang mga lalaking taga Juda. ⁹ Gipapauli nila ang mga sinugo sa Jabel-Gilead nga nagdala sa tubag: “Moabot

galingon. Hari siya nga gahig ulo, nagapos sumala sa naandan sa iyang panahon (basaha ang ulohan 25). Sa kaligdong ni Saul, wala siya sa kalidad nga uyonan sa Diyos: ang mapangahasong pagbutah ug bag-o ug dagkong butang nga walay kahadlok sa posibleng kapakwasan.

Ug misinggit... (b. 24) Walay maayong sanguatanan sa sobrang kadasig nga gipakita sa mga tawo. Sama sa nahitabo sa daghang pangulo, human nga natudlong hari nakita niya nga nag-inusara na lang siya uban sa katawhan nga naghunahuna nga nasulbad na ang tanan, kay human na man ang elekson.

• **11.1** Gipadayon dinihi ang naputol nga istorya sa 10:6. Napugos ang mga Israelita sa Jabel-Gilead sa pagpiksabot sa kalinaw

kami ugma sa udto aron pagluwas kaninyo. "Pag-abot sa mga mensahero gisulti kini sa taga Jabes nga nali-pay pag-ayo. ¹⁰ Miington sila sa mga Amonita: Moampo kami ugma. Makahimo mo kanamo sa inyong gusto."

¹¹ Kinaugmaan, gibahin ni Saul sa tulo ka pundok ang iyang katawhan. Gisulong nila ang mga Amonita sayo sa buntag ug gipamatay hangtod sa uditong tutok. Nagkatibulaag ang na-kaikyas ug nag-iyahayg panagan.

¹² Miington ang katawhan kang Samuel: "Kinsay nagsulti nga dili gayod magmando kanamo si Saul? Dad-a nganhi ang kalalakin-an ug amo silang pamatyon." ¹³ Apan mitubag si Saul: "Walay patyon karong adlawa, kay giluwus ni Yahweh ang Israel."

¹⁴ Miington si Samuel sa katawhan: "Dali, mangadto ta sa Guigal aron pagpahibalo sa paghari ni Saul atubangan sa Ginoo." ¹⁵ Miadto sa Guigal ang tibuok katawhan ug miila kang Saul nga ilang hari atubangan ni Yahweh. Naghalad silag mga gasa sa maayong panagdait. Hingpit ang pag-saulog ni Saul ug sa tibuok Israel.

Mihatag og lugar si Samuel

12 •¹ Miington si Samuel sa tibuok Israel: "Tan-awa, gipaminaw ko kamo ug gihatagag hari. ² May hari na kamo karon nga magmando kaninyo. Tigulang na ako ug puti nag buhok.

uban ni Naja. Busa, nanghilak ang katawhan. Apan nakahukom si Saul sa paglihok tungod sa kahimtang nga dili na maantos. nagtukmod sa Diyo paglihok ang iyang kaisog.

Ug miington ang katawhan... (b. 12) Dili makapadayon ang politikanhong kinabuhi kon walay mga partido. Sukad pa sa sinugdan, may mga kauban ug kaaway na si Saul. Apan mas nakapahingawa niya pag-ayo ang kinaiya sa tribu sa mga Israelita, labi na ang pag-indigay tali sa mga tribu ni Efraim ug Benjamin sa amihanang ug sa tribu ni Juda sa habagatan. Ang katawhan hinuon sa Jabes mapasalamaton kanunay kang Saul ug nagmaunongan niya hangtod sa kamatayon (basaha sa I S 31:11).

Buutan si Saul ug manggihatagon nga dili manimalos sa mga kaaway. Apan kon maghupot na gani ang tawo sa kinalabawang pwes-

Kaaban ninyo ang akong mga anak. Nagdumala ako kaninyo gikan sa akong pagkabata hangtod karon.³ Tubaña ninyo ako sa atubangan ni Yahweh ug sa iyang dinihogan: Kinsay gikawatan nakog baka? Kinsay giagawan nakog asno? Kinsay akong gilupigan? Ug gitikasan? Kang kinsa midawat kog suhol? Sultihì ako, kay ako kining iuli."⁴ Apan miington sila: "Wala kay gitikasan ni gilupigan ni gikawatan."

⁵ Ug miington si Samuel: "Saksi karon ang Diyo ug ang iyang hinilogan batok kaninyo nga wala kamoy nakita sa akong kamot." Ug mitubag sila: "Saksi siya."

⁶ Miington si Samuel sa katawhan: "Si Yahweh ang saksi! Gipadala niya si Moises ug Aaron, ug gipagawas ang inyong kaliwatan sa kayutaan sa Ehipto. ⁷ Busa, panindog, kay sultihì ko kamo sa tanang gibuhat sa Diyo, ang nagluwas kaninyo ug sa inyong kaliwatan. ⁸ Miadto si Jacob sa Ehipto ug gitdaugdaog sa mga Ehiptohanon ang inyong kaliwat. Nangayo silag pakitabang sa Diyo nga mipadala kang Moises ug Aaron, ug mipagawas sa inyong katiglangan sa Ehipto. Unya, gipapuyo dinihi. ⁹ Apan nalimot sila sa Ginoong Diyo busa, gitugyan sila sa kamot ni Sisara, ang pangulo sa kasundalohang Jasor, sa kamot sa mga Pilisteo ug sa hari sa Moab nga nakig-away kanila. ¹⁰ Nangaliya sila sa Gino ug miington: "Nakasala kami, kay gibaleg wala lang namo ang Diyo ug gialagaran ang mga Baal ug Astarte. Apan karon luwsa kami sa kamot sa among kaaway ug moalagad kami kanimo. ¹¹ Busa,

to, sayon ra siyang mahimulag sa kadaghanan ug mahimong mapahitas-on ug madudahan. Modumili si Saul pagpaminaw sa Diyo ug sa mga paryenti ug nabutahan sa pangabugho, labi na ni David.

• **12.1** Sa pagpahulay na ni Samuel, nagbilin siyang kataposang mensahe kang Saul ug sa sumusunod. Gidapit niya ang umaabot nga mga hari sa pagsusi sa kaugalingon kon kinasinkasingba gyod ang ilang tinguha sa pag-alagad o kon wala ba nila gamita ang katungdanan alang sa kaugalingong interes (basaha ang wali ni Pablo sa Buhat 20:33).

Panig-ingnan sab si Samuel sa angayng mopahulay, kay dili na makaalagad. Nasakop siya sa panahon sa mga Maghuhukom, ug walay luna alang niya ang monarkiya. Igo na niya ang pagpangandam alang sa sumusunod.

gipadala sa Ginoo si Jerubaal ug Barac, Jefe ug Samuel. Giluwas kamo sa kamot sa inyong kaaway nga naglibot kaninyo aron manimuyo mo nga may kasigurohan sa inyong yuta.

¹² Apan sa pagkakita ninyo nga gisulong kamo ni Najas, ang Amonita, miingon kamo: Dili! Pamandaan kanamo ang usa ka hari, nga ang Ginoong Diyo man unta ang inyong hari. ¹³ Apan gitagaan kamo sa Ginoo sa hari nga inyong gipili ug gipangayo. ¹⁴ Patalinghogan ug alagaran unta ninyo ang Ginoo! Paminawa siya ug ayawg supak sa iyang mga sugo! Sundon unta ninyo nga malipawon ang Ginoo nga inyong Diyo singon man ang hari nga nagmando kaninyo. ¹⁵ Kon dili kamo maminaw sa Diyo ug mosupak kamo kaniya, makigbatok siya kaninyo ug sa inyong gingharian.

¹⁶ Pabilin una kamo aron makasaksi kamo sa kahibulongan nga buhaton sa Diyo sa inyong atubangan. ¹⁷ Dili ba, ting-aní man karon sa trigo? Apan tawgon ko ang Diyo aron padalogdogon niya ug paulanon. Mahibaloan ninyo ug makita ang kadaotan sa pagpangayo ninyog laing hari.”

¹⁸ Ug mitawag si Samuel sa Diyo. Nianang adlawa gipadalodog ug gipaulan sa Ginoo. Ug nalising pag-aayo sa Diyo ug kung Samuel ang katawhan.

¹⁹ Mióngon sila kung Samuel: “Iampo ang imong mga alagad sa Ginoong Diyo aron dili kami mamatay. Kay gidugangan namo ang amóng kasal-anan sa pagpangayog hari.” ²⁰ Mióngon si Samuel sa katawhan: “Ayawg kahadlok! Nabuhat ninyo ang tanang daotan, apan ayaw karnog palayo sa Ginoo hinunoa, alagari siya sa tibuok kasingkasing. ²¹ Ayawg sonda ang way kapuslanan diosdios nyo dili makaluwás kaninyo. ²² Dili biyaan sa Diyo ang iyang katawhan. Gikahimut-an sa gamhanan niyang ngalan ang paghimo ninyo nga iyang katawhan. ²³ Ako usab, dili ko himuon ang sala sa dili pag-ampo alang kaninyo? Mopadayon ako pagtudlo kaninyo”

• **13.1** Wala sa hunahuna ni Saul ang pagbiya sa iyang lungsod aron pagtukod og kaulohan alang sa bag-ong estado sa Israel. Apan sa ngadtongadto, nakamugna siyang permanenting kasundalohan, imbis magsalig sa mga bulontaryo sa pagpanalipod batok sa mga hulga (basaha ang 14:52). Sa katuigan, walay puas siyang makig-away sa mga Pilisteo.

• 5. Nagpalipalig si Saul dili sa makausa ra: mosunod ba siya sa Diyo ba ug ni Samuel o sa iyang kaugalingon? Basaha ang ulohan 15 diin sa kataposan gipalabi niya ang kaugalingon hukom.

Paharion unta... (b. 13) Dako ang gipaaboit ni Yahweh kung Saul isip unang hari sa katawhan. Buot si Yahweh nga mohimog malungta-

sa maayo ug tul-id nga dalan. ²⁴ Kahadlok lang ang Diyo. Alagari siya sa tibuok kasingkasing. Nakita ninyo ang gamhanang butang nga iyang gibuhat. ²⁵ Apan kon magpadayon kamo sa daotan, laglagon kamo ug ang inyong hari.”

13 • ¹ Naghari si Saul ug nagmando sa Israel. ² Unya, nagnili siyang 3,000 ka lalaki sa Israel. Kauban niya ang 2,000 sa Micmas ug sa kabungtoran sa Betel. Ang 1,000 kauban ni Jonatan sa Guibea sa Benjamin. Gipapauli ni Saul ang uban sa tagsa tagsa nilang puy-anan. ³ Gisulong ni Jonatan ang mga Pilisteo sa Guibea, ug nahibaloan kini sa mga Pilisteo. Gibulhot ni Saul ang trompeta sa tibuok kayutaan ug miingon: “Paminaw mga Hebreo!” ⁴ Nadungog sa tibuok Israel ang balita nga “Gisulong ni Saul ang mga Pilisteo, ug nakig-gubat na ang mga Israelita batok kanila.” Gitawag ang katawhan aron makig-urban kang Saul sa Guigal.

Ang sala ni Saul

• ⁵ Nagkahiusa ang mga Pilisteo aron makig-away sa Israel: 3,000 ka karwahe, 6,000 ka mangangabay ug katawhan nga sama kabaga sa balas sa baybayon. Nangadto sila ug nagkampo sa Micmas sa sidlakan sa Bet-Aven. ⁶ Dihang nakita sa mga Israelita nga kuyaw ang ilang nahimutangan, mitago sila sa langob, bangag, kabatohan, lubong ug atabay. ⁷ Mitabok pa gani ang uban sa suba Jordan paingon sa kayutaan sa Gad ug Gilead.

⁸ Diha pa sa Guigal si Saul, apan ang kauban niyang katawhan nangurog na sa kahadlok. Nagpaaboit siyang pito ka adlaw – ang panahon nga gitakda ni Samuel. Apan wala moabot

rong kasabutan uban ni Saul. Alang sa mga saad, kinahanglang ipakita ni Saul ang kinabit-buk-an niyang pag-unong bisag nakita niya nga morag nalangan o nasayop ang Diyo. Niini milampaos si Abraham, apan napakysis si Saul.

Sa paghinumdom sa kasaysayan sa mga hari ug pangulo sa Israel, nagtudlo ang Biblia nga bug-at nga palas-anon sa tawo ang gahom. Hingpit nga makahubog ang gahom ug bahan-di, bisan sa gipili sa Diyo mismo, apan buot mopahimuot sa tanan (basa sa Mag. 8:22). Nagkinahanglan og pag-ambit sa gahom sa Diyo ang pag-dumala sa katawhan ug pagdala sa kaugmaon sa nasod. Walay makapasan sa maong responsabilidad kon dili andam sa pagtuman ug pagpaminaw sa Diyo labaw sa mga tawo.

sa Guigal si Samuel ug nagsugod pagpamahawa ang katawhan. ⁹ Milingon si Saul: "Dad-a nganhi ang halad-sinunog ug ang gasa sa maayong panaggdait. Ug naghalad si Saul. ¹⁰ Mao pa lay paghumana niya, dihang miabot si Samuel nga gisugat ni Saul. ¹¹ Nangutana si Samuel: "Unsay imong gibuhut?" Mitubag si Saul: Nakita ko nga namahawa na ang katawhan. Apan wala ka moabot sa hustong panahon ug nagkatigom na ang mga Pilisteo sa Micmas. ¹² Busa, nakaingon ko sa akong kaugalingong: "Mosulong sa Guigal ang mga Pilisteo ug dili pa ako nakapangaliya sa kabubut-on sa Diyos busa, nakahukom ako paghimo sa halad-sinunog. ¹³ Miington si Samuel: "Binuang kini. Gisupak nimo ang sugo sa Ginoo nga imong Diyos. Paharion unta ka niya sa tibuok Israel hangtod sa kahangtoran. ¹⁴ Apan karon, dili ka magdugayg hari. Nangita na ang Ginoo og lain nga mauyonan niya ug tahoron nga pangulo sa iyang katawhan, kay wala nimo tumana ang gisugo sa Diyos." ¹⁵ Unya, mibiya si Samuel sa Guigal ug mipauli sa Guibeaa sa Benjamin. Giihap ni Saul ang kauban niyang kalalakin-an. Miabot 600 ang tanan.

¹⁶ Unya, nagpabilin sa Guibeaa sa Benjamin si Saul, ang iyang anak nga si Jonatan ug ang ilang mga kauban. Nagkampo usab sa Micmas ang mga Pilisteo. ¹⁷ Tulo ka hut-on sa mangangasdang ang migawas gikan sa kampo sa mga Pilisteo. Ang usa miliko, ang usa paingon sa Ofra, sa yuta sa Sual. ¹⁸ Ang usa paingon sa Bet-Horon. Ang kataposan sa utlanan nga nagdungaw usab patag sa Seboim paingon sa disyerto.

• **14.1** Makatabang kinining ulohana sa pagsabot sa kahimtang sa Israel. Ilaha ang kabukiran, samtang ang mga Pilisteo nga mas organisado ug insaktog mga armas, naghari sa mga patag.

Nagpikita sa kinaraan pa kaayong pagsabot sa tinoohan ang pagpanumpa ni Saul, sama sa gibuhut ni Jefte (Mag 11:30):

¹⁹ Walay mananalsal sa tibuok kalyutaan sa Israel. Gibabagan sa mga Pilisteo ang taga Hebreo sa paghimog espada o pana. ²⁰ Busa, moadto sa Filistea ang Israelita nga magpasalsal og mga daro, atsa ug sanggot. ²¹ Duha sa ikatulo ka bahin sa usa ka salapi ang bayad pagsalsal sa ilang daro ug piko ug usa sa ikatulo ka bahin ang pagbaid og atsa. ²² Sa adlaw sa pagpakiggubat, walay pana ni espada nga gigunitan ang mga kauban ni Saul ug Jonatan. Sila ray duha ang anaay espada ug pana.

²³ Miirog na sa agianan sa Micmas ang usa ka hut-on sa mga Pilisteo.

14 • ¹ Nianang adlawa miington si Jonatan, anak ni Saul, sa batan-on tigdala sa iyang taming: "Dali, mangadto ta sa kampo sa mga Pilisteo. Apan wala siya magpahibalo sa iyang amahan. ² Diha sa gawas sa Guibeaa si Saul, ubos sa landong sa kahoy nga migron uban sa 60 ka lalaki. ³ Kauban pod nila si Ajias, anak ni Eli, ang pari ni Yahweh sa Silo. Diha kang Ajias ang kapa nga gamitonon aron pagpakigsabot sa Ginoo. Wala makahibalo ang mga tawo nga milakaw si Jonatan.

⁴ Kabatohan ang masikakilid sa giplanohan ni Jonatan nga agian paingon sa kampo sa mga Pilisteo. Gitawag og Boses ang usang bahin ug Sene ang pikas. ⁵ Mitutubang sa amihanang ang usa ka bato tungod sa Micmas, ug ang usa sa habagatan tungod sa Guibeaa.

⁶ Miington si Jonatan sa batan-on tigdala sa iyang taming. Dali, mangadto ta sa kampo sa mga pisot. Basig tabangan ta sa Ginoo, kay dili lisod alang kaniya ang pagbuntog sa katawhan, daghan o dyotay."

⁷ Mitubag ang tigdala sa taming: "Buhata ang gitooaan mong maayo. Moubanako kanimo sa imong buhaton." ⁸ Miington si Jonatan: Tan-awa, moduol ug magpakaita ta anang mga lalaki. ⁹ Kon moingon sila: "Diha lang kamo. Kami ray moanha." Mounhon ta ug dili moduol. ¹⁰ Apan kon moingon sila: "Duol kamo," moduol ta, kay mao kanay timailhan nga gitugyan sila sa Ginoo sa atong kamot.

– pagpanumpa inubanag hulga sa kamatayon

– ang paghatag og gibug-aton sa krimen sa "mikaog dugo" (basaha sa b. 33; dili ni pareho sa pagkaon sa "karne nga may dugo" sama sa Lev 17:8).

– ang pagripa aron masayran ang tubag ni Yahweh.

¹¹ Sa pagkakita sa mga Pilisteo sa duha, miington sila: "Anaa migawas na ang mga Hebreo sa ilang gitagoan!" ¹² Ug gisinggitan nila si Jonatan ug ang iyang tigdala sa taming: Dali kamo, kay amo kamong hata-gag liksyon. ¹³ Miington si Jonatan sa iyang kaabag: "Sunod kanako. Gitugyan na sila sa kamot sa Israel;" ¹⁴ Unya, nagkamang nga migawas si Jonatan nga gisunod sa iyang kaabag. Nalimbuwad ang mga Pilisteo sa atubangan ni Jonatan ug gitisan sa iyang kaabag. ¹⁵ Sa unang higayon nalupig ni Jonatan ug sa iyang kaabag ang 20 ka tawo nga gipatay nila sa apiking dapit. ¹⁶ Nalisang pag-ayo ang tibook kampo, ang palibot iring man ang katawhan. Nahadlok bisan ang tropa sa mga mangangasdang. Sama kini sa linog. Napuno sila sa balaanong kahadlok!

¹⁶ Mitan-aw ang mga magbalantay ni Saul nga diha sa Guibea sa Benjamin. Nagkatibulaag ang mga Pilisteo ug nagkabuag panagan. ¹⁷ Miington si Saul sa iyang mga kauban: "Paghilnya kamo! Tan-awon kog kinsay wala dinhi." Sa nakalinya na ang katawhan, nahibaloan nila nga nawala si Jonatan ug ang iyang kaabag. ¹⁸ Miington si Saul kang Ajias: "Dad-a diri ang Efod, ang kapa nga gamiton sa pagpakigsabot kung Yahweh." Si Ajias ang naggunit sa Efod alang sa Israel. ¹⁹ Apan samtang nakigsulti si Saul sa pari, misamot ang kagubot sa kampo sa mga Pilisteo. Busa, miington si Saul sa pari: "Hunong. Kuhaa ang imong kamot." ²⁰ Nakigsulti si Saul sa tanan niyang katawhan. Unya, misulong sila sa panggubatan. Nakita nila nga nagpinatay-nay ang usag usa. ²¹ Gawas pa gyod ang mga Hebreo nga kanhi midapig sa mga Pilisteo, mibali. Mitipon sila sa mga Israelita nga kauban ni Saul ug Jonatan. ²² Sa pagkahibalo sa mga Israelita nga nagtago sa kabungtoran sa Efraim ang nangikyus nga mga Pilisteo, gigukod nila sila. ²³ Nianang adlawa, giluwas sa Ginoo ang Israel. Miabot sa pikas babin sa Bet-horon ang panagsanga.

²⁴ Nangaluya na pag-ayo ang mga Israelita nianang adlaw. Busa, nanunglo si Saul: "Tunglohon ang mokaog bisag unsa sa dili pa ang gabii: sa dili pa ko makabulos sa akong mga kaaway." Busa, walay nangahas pagtilawg pagkaon. ²⁵ Samtang nanglakaw ang katawhan sa lasang naka-kita silag balay sa putyokan ²⁶ nga may nagtulong dugus. Mingadto sila, apan walay mituslob sa tudio. ²⁷ Sanglit wala makadungog si Jonatan sa tunglo sa iyang amahan atubangan sa katawhan, gikuha niya ang tumoy sa balay sa putyokan, mikuhag dugus ug miakoan. Mihayag ang iyang panan-aw; nalig-on siya. ²⁸ Miington ang usa nga nakasaksi sa iyang gibuhat: Bisag gikapoy na kaayo ang katawhan gipapa-

numpa sila sa imong amahan nga nag-ingon: Tunglohon ang mokaon karong adlawa! ²⁹ Miington si Jonatan: "Nasayop ang akong amahan. Tan-awa, nakabaton kog bag-ong kusog sa pagkatilaw kog gamay sa dugus, ³⁰ unsa pa kaha kon may kagawasan ang katawhan sa pagkaon sa ilang nakuha sa mga kaaway? Dili ba, mas dako unta ang kapildihan sa mga Pilisteo?"

³¹ Gikukod nila nianang adlawa ang mga Pilisteo gikan sa Micmas hangtod sa Ayalon. Gikapoy na gyod pag-ayo ang mga tawo, ³² apan nagdalidali sila pagpanguha sa nabihag nga mga karnero, baka ug nati. Gipatay kini sa yuta ug nangaon sila ibabaw sa dugo. ³³ Unya, gisuginlan si Saul sa nahitabo: "Tan-awa! Nakasala sa Diyos ang mga tawo, kay nangaon sila ibabaw sa dugo. Ug miington sila: "Mora kamog mga pagano. Pagligid ngari og dakong bato." ³⁴ Mipadayon si Saul: "Libota pagsuroy ang tibook dapit ug sultihang katawhan sa pagdala kanako sa ilang mga baka ug karnero nga anhi dinihi ihawa ug kan-a, apan ayawg pakasad-i si Yahweh sa pagpangaon ibabaw sa dugo." Busa, sa gabii gidala sa tagsatagsa ang ilang nakuha ug baka ug gihilaw ditto. ³⁵ Naghimo si Saul og alamponaan sa Diyos, ang unang alamponaan nga gibuhat niya alang kung Yahweh.

³⁶ Miington si Saul: "Sulngon nato ang mga Pilisteo sa gabii ug hutdon nato sila hangtod sa banagbanag; walay ibiling buhi." Mitubag sila: "Buhata ang gitoohan mong maayo." Apan miington ang pari: "Magpakisyayod ta sa Diyos." ³⁷ Busa, nangutana si Saul sa Diyos: "Sulngon ko ba ang mga Pilisteo? Itugyan mo ba sila sa Israel?" Wala motubag ang Diyos nianang adlawa. ³⁸ Busa, miington si Saul: Tawga ang tanang pangulo sa katawhan. Tanawon nato kon nganong nasuko kanato ang Diyos. ³⁹ Manumpa ako sa atubangan sa Diyos nga nagluwas sa Israel: "Patyon ang hinundayan niini, bisan anak ko pa siya, si Jonatan." Apan walay mitubag. ⁴⁰ Miington siya sa tibook Israel. "Sigi, panindog kamo dihang kilira, kay kami si Jonatan nga akong anak ari sa pikas." Miington ang katawhan kung Saul: "Buhata ang gitoohan mong maayo." ⁴¹ Miington si Saul sa Ginoong Diyos sa Israel: "Nganong wala ka motubag sa imong alagad? Kon ako o ang akong anak nga si Jonatan ang nakasala, ipakita sa Urim. Kon ang katawhan mong Israel ang nakasala, ipakita sa Tummim". Gipunting si Jonatan ug si Saul, dili ang katawhan. ⁴² Miington si Saul: "Himoon ang pagpili, ako o ang akong anak, si Jonatan." Gipunting si Jonatan.

⁴³ Unya, miington si Saul kung Jonatan: "Sultihang ko sa imong nabuhat." Misaysay si Jonatan: "Mitilaw kog gamay sa dugus sa tumoy sa gigunitan kong sungkod. Mama-

tay ba ako tungod niini?" ⁴⁴ Miington si Saul: "Hampakon unta ako sa Diyos kon dili ko patyon si Jonatan." ⁴⁵ Apan miington ang katawhan kang Saul: "Angay bang patyon si Jonatan nga siya may nagdala sa Israel niining dakong kadaogan? Dili mahimo! Ingong nga buhi ang Diyos, walay lugas sa buhok sa iyang ulo nga matagak sa yuta, kay nabuntog niya ang mga kaaway uban sa Diyos." Busa, nailwas sa katawhan si Jonatan. ⁴⁶ Mihunong si Saul paglutos sa mga Pilisteo. Namatay ang mga Pilisteo sa ilang dapit.

⁴⁷ Sa naghari na si Saul sa Israel, nakig-away siya sa naglibot niyang mga kaaway: sa Moab, sa mga Amonita, sa Edom, sa mga hari sa Soba ug sa mga Pilisteo. Nagmadaogon siya bisag asa. ⁴⁸ Gibuntog niya ang mga Amalecita ug giluwas ang Israel sa kamot sa mga tulisan.

⁴⁹ Si Jonatan, Isvi ug Melquisua, mga anak nga lalaki ni Saul; si Merob, ang kamagulangang babaye ug si Micol, ang kamanghoran. ⁵⁰ Si Ajinoam, anak ni Ajimas, iyang asawa. Si Abner, anak ni Ner ug tayo ni Saul, heneral sa iyang kasundalohan. ⁵¹ Ang mga anak ni Abiel: si Quis, amahan ni Saul ug si Ner, amahan ni Abner.

⁵² Nakig-away si Saul sa mga Pilisteo sa tibuok panahon sa iyang paghari. Gikuha ni Saul nga sakop sa iyang kasundalohan ang tanang lalaki nga nakita niyang saug ug isog.

Misupak si Saul sa Diyos

15 ¹ Miington si Samuel kang Saul: "Gipadala ako sa Diyos aron paghilog kani-mo nga hari sa tibuok katawhan sa Israel. Paminawa karon ang tingog sa Ginoo. ² Namulong ang Diyos nga Labing Gamhanan: Siloti ang Amalecita tungod sa gibuhat nila sa Israel. Nag-atang sila sa dalan sa pag-pahawa sa mga Israelita sa Ehipto. ³ Sulonga karon ug gun-oba ang Amalec kau-ban ang ilahang mga gipanag-iya. Ayaw silag kaloy-i, patya ang tanan, lalaki o baye, bata ug masuso, baka ug karnero, kamelyo ug asno."

⁴ Gipatawag ni Saul ang iyang katawhan ug gipahiluna ang 200,000 ka lalaki sa impanteria ug 10,000 ka lalaking taga Juda. ⁵ Giadto ni Saul ang katawhan sa Amalec, ug nangandam sa may patag aron pagbanhig. ⁶ Mipadayon siya pagpasidaan sa mga Quenitas: "Pamahawa kamo ug biyai ang mga Amalecita aron dili kamo sitolan uban kanila. Kay maayo ang inyong pagtagad sa tanang Israelita sa pagpama-hawa nila sa Ehipto." Busa, namiya ang mga Quenitas sa Amalec. ⁷ Gibuntog ni Saul ang mga Amalecita gikan sa Havila hangtod sa baba sa Sur sa Sidlakan sa Ehipto. ⁸ Nabihag nga buhi si Agag, ang hari sa Amalec. Apan gihurot og patay sa

espada ang katawhan. ⁹ Gipasagdan ni Saul ug sa iyang ginsakpan nga mabuhi si Agag ug ang labing maayo sa mga karnero, baka, sa labing tambok nga natu ug sa mga karnero. Wala nila unsaa ang ta-nang maayo. Apan gihurot og gun-ob ang walay silbi ug walay pulos.

¹⁰ Namulong ang Diyos kang Samuel: "Gibasolan ko ang paghimo kang Saul nga hari, kay mitalikod siya kanako ug wala motuman sa akong mga sugo." ¹¹ Nasamok si Samuel ug nagbuntag og hilak atubangan ni Yahweh. ¹² Mimamatag sayo sa buntag si Samuel aron adtoon si Saul. Apan may nakasulti nga miadto si Saul sa Carmelo diin nagpabarog siyag bantayan alang sa iyang kaugalingon. Unya, molahos siya sa Guigal. ¹³ Sa nagkatagbo na sila miington si Saul: "Hatagan ka untag kamaayo sa Diyos." Ug mipadayon: "Natu-man ko ang gisugo kanako sa Diyos." ¹⁴ Apan miington si Samuel: "Kon mao kana, unsa man diay ang gipasabot sa nadungog kong tiyabaw sa karnero ug amba sa mga baka?" ¹⁵ Mitubag si Saul "Gikan kana sa Amalec, kay gihipos sa katawhan ang labing maayo sa mga karnero ug baka aron ihalad sa Ginoong Diyos. Gipatay namo ang uban." ¹⁶ Ug miington si Samuel kang Saul: "Husto! Sultihan ko ikaw sa giingon kanako sa Diyos kagabii." Mitubag si Saul: "Sulti." ¹⁷ Miington si Samuel: "Wala ka ba himoag hari sa Israel bisag wala kay salig sa imong kaugalingon? Gihilogan ka sa Diyos nga hari sa Israel, ¹⁸ ug gipadala aron pagsulong ug paggun-ob sa makasasala sumala sa balaod sa anatema kon tunglo ug pagpatay sa mga Amalecita, hangtod nga mahurot sila. ¹⁹ Nganong wala ka man maminaw sa pulong sa Diyos? Gidala hinuno nimo ang mga kinawat ug naghimmo kag daoton sa mata sa Diyos?" ²⁰ Miington si Saul kang Samuel: "Gisunod ko ang pulong sa Diyos ug gituman ang iyang gipabuhat. Gidakop ko si Agag, ang hari sa Amalec ug gipuo ang Amalecita. ²¹ Gikuha tuod sa katawhan ang labing maayo sa mga karnero ug baka sumala sa balaod sa tunglo aron ihalad sa Guigal sa Ginoong Diyos." ²² Miington si Samuel:

"Mas nahimuot kaha ang Diyos sa mga halad-sinunog ug sa sakripisyo kay sa pag-tuman sa iyang mga sugo? Mas maayo ang pagtuman kay sa paghalad, ug ang pagpa-mati kay sa tambok sa mga torong karnero. ²³ Ang kamasupilon sama sa sala sa tag-antag-an, sa pagkagahig ulo ingon man sa pagsimba sa mga diosdios. Kay gisa likway man nimo ang pulong ni Yahweh, gisalikway ka usab niya isip hari."

²⁴ Ug miington si Saul kang Samuel: "Nakasala ako sa pagsalikway sa sugo sa Diyos ug sa imong pasidaan. Nahadlok ako

sa katawhan busa, gipagustohan ko sila.
25 Pasayloa ako sa akong kasal-anan ug ubani ako sa pagsimba sa Diyos.

26 Apan miington si Samuel kang Saul: Dili ako makakuyog kanimo kay gibaleg wala mo ang pulong sa Diyos, ug gisalikway ka na niya isip hari sa Israel.”²⁷ Sa pagtalikod ni Samuel, gigunitan ni Saul ang sidsid sa iyang sapot ug nagisisi kini.²⁸ Miington kaniya si Samuel: “Gigisi na sa Diyos ang imong pagkahari ug gihatag sa lain nga mas maayo kay kanimo.²⁹ Siya nga maoy Himaya sa Israel dili magbag-o sa iyang isip kay dili siya sama sa tawo nga mahimong mabag-o ang isip.

³⁰ Miington usab si Saul: Nakasala ako! Apan pasidunggan unaako nimo atubangan sa kadakoonan sa Israel ug kuyogon karon sa pagsimba sa Ginoong Diyos.³¹ Busa, mibalik si Samuel ug giubanan si Saul nga misimba sa Ginoo,³² ug miington: “Dad-a kanako si Agag, ang hari sa Amalec. Malipayon si Agag nga miatubang kang Samuel sa pagtoyo nga naluwus na siya sa pait nga kamatayon.³³ Apan miington si Samuel: “Sama sa pagpamatay nimo sa espada sa mga anak sa mga babay-e, mawad-an pod og anak ang imong inahan.” Gitigbas ni Samuel si Agag atubangan sa Diyos sa iyang balay sa Guilgal.³⁴ Mibiya si Samuel padulong sa Rama samtang si Saul mipauli sa Guibea.³⁵ Wala na makikita si Samuel kang Saul hangtod nga namatay siya bisag gikasubo ni Samuel si Saul. Gibasolan sa Diyos ang paghimo kang Saul hari sa Israel.

Gihilogan ni Samuel si David

16 • 1 Miington ang Diyos kang Samuel: “Hangtod kanus-a ka magmasulub-on kang Saul human ko siya isalikway nga hari sa Israel? Pun-a sa lana ang imong sudlanan nga sugay. Adtoa si Jese nga taga Betle-

• **16.1** Wala pa mamunga ang pagsalikway ni Yahweh kang Saul. Morag mao lang gihapon ang tanan. Ang tinuod, nakigsabot na si Yahweh sa lain.

Hangtod kanus-a... (b. 1) Usahay wala tay mahimo gumikan sa pagpunayg handom sa nangagi, samtang angay tang mopasignunot sa paspas nga kausaban sa panahon.

Midato si Samuel sa Betlehem aron pagsugat sa tawong gipili sa Diyos. Ang Betlehem syudad sa banay ni David nga natawhan ni Jesus human sa 10 ka siglo.

Nagbantay sa mga karnero si David, anak ni Jese dihang gipangita siya. Magbalantay siyag karnero sa wala pa siya mahari. Sa Biblia, ang magbalantay sa karnero larawan sa hingpit nga hari nga nagtagad pag-ayo sa pag-alagad sa katawhan labaw sa kaugalingon. Si

hem, kay gipili ko ang usa sa iyang anak nga lalaki nga himoog hari.”

2 Nangutana si Samuel: “Unsaon ko pag-adto? Kon mahibalo niini si Saul, patyon niya ako!” Mitubag ang Ginoo: “Pagdalag dumalagang baka. Ingna siya: “Mianhi ako aron maghalad sa Diyos.”³ Dapita si Jese sa paghalad, ug pahiballoon ko ikaw sa imong buhaton. Hilogi sa lana alang kanako ang akong itudlo.

4 Gibuhat ni Samuel ang gisugo sa Diyos. Sa Betlehem, mahadlokon siyang gisugat sa mga magulang sa Lungsod ug giingnan: “Naghator ka ba kanamog himaya?”⁵ Mitubag si Samuel: “Mianhi ako sa kalinaw ug aron mohalad og sakripisyos kung Yahweh. Limpyoha ang inyong kaugalingon aron mouban kanako.” Gipalimpyo usab si Jese ug ang iyang mga anak nga lalaki ug gidapit sa paghalad.

6 Sa pag-abot nila, nakita ni Samuel si Eliab, ang magulang. Miington siya sa iyang kaugalingon: “Kini tingale siya ang pahilogan sa Diyos.”⁷ Apan miington ang Ginoo: “Ayawg tan-aw sa dagway ug gitas-on. Gisalikway ko siya. Dili sama ang hukom sa tawo sa hukom sa Diyos. Nakita sa tawo ang panagway, apan sa Diyos, ang kasing-kasing.”

8 Gipatawag ni Jese si Abinadab ug gipaagi sa atubangan ni Samuel nga miington: “Dili pod siya ang gipili sa Diyos.”⁹ Ug gipaila ni Jese si Sama,

Jesus nga Hari ug Manluluwas, nagpaila sa kaugalingon isip Maayong Magbalantay nga gipangandoy sa mga propeta (Ez 34 ug Jn 10).

Nakita sa tawo... (b. 7) Dili makita sa batanong David, ang maayong mga hiyas ug pamatasan, ang kalantrip ug kaisog sa maayong pangulo. Apan nakaila ang Diyos sa iyang pinili. Alang sa katumanan sa iyang buluhaton, dili mopiili ang Diyos sa nagpatoo nga mga maayo silang laki (basaha sa 1 Cor 1:28).

Sa bisag unsang katilingban, kinahanglang susihon pag-ayo ang mga mithi sa tawo; dili ta magpaligla sa ipakitang panagway. Busa, sa mga kristohanong katilingban importanti nga mailhg mas lawom pa ang kaigsoonan, dili sa makita lang. Sa ingon, malikayan ang pagpili sa mga ambitoso, samtang masiguro ang tinuod nga pag-alagad sa kinabuhi.

apan miington si Samuel: "Dili gihapon siya." ¹⁰ Gipaagi ni Jese sa atubangan ni Samuel ang pito niya ka anak nga lalaki, apan miington si Samuel kang Jese: "Wala kanila ang gipili sa Ginoo." ¹¹ Busa, nangutana si Samuel: "Kini ra ba ang tanan mong kaulitawan?" Mitubag si Jese: "May kamanghoran pa, ang naggalam sa mga hayop! Miington si Samuel. "Ipatawag siya ug paanhia. Dili ta moduol sa kan-anan sa pagpangaon hangtod nga moabot siya. ¹² Busa, gipakuha siya ni Jese ug gidala kung Samuel. Pulahon siya, madanihon ang mata ug gwapo. Miington ang Ginoo: Adtoa, hilogi siya, kay mahimo siyang hari." ¹³ Gikuha ni Samuel ang sungay sa lana ug gihilogan siya atubangan sa iyang mga igsoon. Gikan niadtong adlawa, mikunsad kung David ang Espiritu sa Diyos. Unya, miadto si Samuel sa Rama.

- ¹⁴ Mibiya kung Saul ang Espiritu sa Diyos ug gipadala kaniya ang daotang espiritu. Busa, nagwala siya sa iyang kaugalingon ug gisakit pag-ayo. ¹⁵ Miington kaniya ang iyang mga ulipon: "Tan-awa, wala ka karon sa imong kaugalingon tungod sa daotang espiritu nga gipadala kanimo sa Diyos. ¹⁶ Kon mosugot ka, mangitay mayong motugtog sa lira ang imong mga ulipon nga nagbarog sa imong atubangan. Sa pag-abot unya sa daotang espiritu gikan sa Diyos, tugtongan ang lira ug maluagliug ang imong paminaw.

- 14. Dunay lainlaing mga tradisyon nga mabasa sa Biblia kalabot sa pagkatudlo ni David: 16:1-3; 16:14-23; 17:17-58.

Daotang espiritu... (b.14) Kinaraan ning paagi sa pag-ingon nga mitugot ang Diyos nga mag-antos si Saul sa sakit nga sikolohiko.

- **17.4** Ang pagtubag ni David sa hagit ni Goliat dili lang makalingaw kaniadto sa mga Israelita kondili, nato sab karon. Ining paagihha nakab-ot ang katuyoan sa tagsulat ining istoryaha, diin nakig-away si David sa mga Pilisteo, nga, sa kadugayan, gihinganlan nilag Goliat.

Ang naghahas sa basahon gilamdagan gihapon sa Diyos; ang mensaheng buot ipalawat: ang pakigbisig ni David batok ni Goliat simbolo sa pakigbisig tali sa maayo ug daotan.

...giatubang ko... (b.45) Sa kalibutan, dili maangkon sa mga nasod nga gamhanan ug

¹⁷ Mitubag si Saul: "Pangitai ko karon og batid nga motugtog sa lira. Dad-a siya dinihi." ¹⁸ Miington ang usa sa mga ulipon: "Nakita ko ang anak ni Jese, usa ka manggugubat, maayong mosultu ug giubanan sa Diyos."

¹⁹ Busa, gipadad-ag mensahe ni Saul si Jese ug giingnan: "Paaria si David nga imong anak uban sa mga hayopan." ²⁰ Gipadala ni Jese kung Saul ang usa ka asno, pan, usa ka botelyang bino, ug usa ka itoy sa kanding kauban sa iyang anak nga si David. ²¹ Miadto si David kung Saul ug mi-alagad kaniya. Nahimuot si Saul kung David busa, gihimo siyag usa sa mga tig-dala sa iyang taming. ²² Gipasulihan ni Saul si Jese: "Pasagdi si David nga magpabilin diri, kay makalingaw siya kanako.

²³ Matag-abot sa daotang espiritu nga gikan sa Diyos, mokuha si David sa lira ug motugtog. Makaginhawag maayo si Saul unya, biyan siya sa daotang espiritu.

17 ¹ Gipundok sa mga Pilisteo ang ilang kasundaloan alang sa gubat. Nanag-tigom sila sa Soco sa Juda ug nagkampo sa Efes-Damim, taliwala sa Soco ug Azeca. ² Si Saul ug ang mga Israelita nagkampo sa patag sa Ela. Ándam sila pagsukol sa mga Pilisteo. ³ Sa usa ka bungtod diha ang mga Pilisteo ug sa pikas ang mga Israelita. Sa taliwala nila ang kapatagan.

Si David ug Goliat

- ⁴ Anaay kampyon nga lalaking migawas sa kampo sa mga Pilisteo, ug nangitag ikaaway. Ginganlan siyag Goliat nga taga Gat. ⁵ Tumbaga ang iyang taming, 60 ka kilo ang iyang kalo ug ang kupo. ⁶ Pinutos og brонse

sangkap sa mga armas ang kadaogan. Gi-insulto nila ang Diyos sa garbo ug sobrang pagsalig sa kaugalingon. Mapukan ra sila sa mga kabos ug way gahom.

Maangkon ang kadaogan sa way gahom nga puno sa pasalig sa Diyos. Sa istorya ang mananaoq mao ang batan-on nga naghulagway sa tanang nagpabilin nga batan-on sa kasing-kasing ug kanunayng limpoy konsensya.

Dunay miawhag ni David sa paggamit sa taming ug armas ni Saul aron pagpanalipod sa kaugalingon. Nasayod si David nga dili siya hanas sa paggamit sa mga armas sama sa mga Pilisteo. Mabuntog lang hinuong siya. Sa kaulahan namatay ang Pilisteo, biktima sa kaugalingong hinagibangan.

Áng pakig-sangka ni David ikatandi sa pakig-sangka sa Simbahán nga nagsalikway sa tamang ni Saul kon dili siya mahingawa pagpanalipod sa mga institusyon niya, sa panapi, sa pagtukod og mga dagkong balay; kon isalik-

ang iyang bitiis ug nagsambilay siya sa likod og bronseng espada. ⁷ Sama kadako sa tukon sa manghahabolon ang gunitanan sa iyang espada. Pito ka kilo ang gibug-aton sa babinh nga talinis niini. Miuna kaniya ang nagdala sa iyang taming.

⁸ Mibarog siya ug mihagit sa naglaray nga mga Israelita: "Nganong maglinya pa kamo alang sa panagsangka? Pilisteo ako ug mga tawo kamo ni Saul! Pagpilig lalaki nga sama kanakog lawas ug paatubanga kanako. ⁹ Kon makigtihi siya ug mapatay niya ako, manyino kaming sakop. Apan kon malupig ko siya ug mapatay, maamo kamong sakop ug inyo kaming alagaran.

¹⁰ Miingon pa gyod ang Pilisteo: Hagiton ko ang naglaray nga mga Israelita! Paatubanga kanako ang lalaki nga inyong kampyon aron magkasingka kami! ¹¹ Tungod niini nawadan si Saul ug ang tibuok Israel sa kadasig ug nahadlok pag-ayo.

¹² Sa kasamtangan, diha si David, anak sa Efrateong taga Betlehem sa Juda, si Jese nga may walo ka anak nga lalaki. Tigulang na si Jese sa panahon ni Saul, apan aduna siyay mga anak nga sundalo.

¹³ Tulo sa idaran na inyang anak mikuyog sa panggubatan: si Eliab, ang kamagulan-gan, ang ikaduha, si Abinadab ug ang ikatulo, si Samma. ¹⁴ Si David ang kamanghoran. Mikuyog kang Saul ang tulo ka magulang. ¹⁵ Paadto-adto lang kang Saul si David, ang magbalantay sa hayopan sa iyang amahan sa Betlehem.

¹⁶ Sulod sa 40 ka adlaw ug gabii nakig-atbang ang mga Pilisteo. ¹⁷ Miingon si Jese kang David, iyang anak: "Dad-a sa imong mga magulang ang usa ka sukod sa sinangag nga trigo ug 10 ka pan. Pagdalig adto sa kampo. ¹⁸ Pagdala usab og 10 ka hiwa sa keso alang sa opisyal sa kampo. Pangmostaha ang kahimtang sa imong mga igsoon ug balitai ko sa ilang hunahuna."

¹⁹ Ang mga igsoon ni David ug ang opisyal sa kampo kauban ni Saul sa patag sa Éla lakip ang tanang kalalakin-ang Israelita nga nakig-atbang sa mga Pilisteo.

²⁰ Mimataq sayo sa buntag si David. Gi-

bilin niya ang mga hayop sa laing magba-

lantay, ug gidala ang pagkaon sumala sa gisugo ni Jese. Miabot siya sa kampo sa pagpanggikan sa kasundalohan alang sa gubat. Naninggit sila sa siyagit sa gubat. ²¹ Unya, nag-atubangay nga pulos andam ang mga Israelita ug Pilisteo. ²² Gibilin ni David ang iyang dala sa magbalantay sa mga butang. Midagan siya paingon sa mga sundalo aron pagpangumosta sa mga igson. ²³ Samtang nakigsulti siya, miguwa gikan sa laray sa mga Pilisteo si Goliat, ang Pilisteo nga taga Gat nga nagsinggit sa kanhing hagit. Ug nakadungog si David.

²⁴ Niini, ang mga Israelita nagdagayan sa dakong kalisang. ²⁵ Miingon ang usa: "Nakita ba nimo kanang lalakiha nga nanghagit sa Israel? Gantihan sa hari ang makapatay kaniya. Makapangasawa siya sa anak nga dalaga sa hari. Ug ang iyang pamilya dili na maighbuhis sa Israel."

²⁶ Nangutana si David sa iyang tupad: "Unsay ganti sa makapatay sa Pilisteo ug makawagtang sa nakapaulaw sa Israel? Kinsa biya siya nga nagpakaaulaw sa kasundalohan sa Diyoys nga buhi? ²⁷ Miinggoq balik ang mga tawo: "Kini ang ganti sa makapatay kaniya." ²⁸ Sa pagkakita ni Eliab, iyang magulang, nga nakigsulti siya sa mga tawo, gikusak-an niya si David ug giingnan: "Nganong ania ka? Kinsay gibinlan nimo sa mga hayop sa disyerto? Nasayod ko sa imong tuyos: aron makasaksi sa among away." ²⁹ Nangutana si David: "Unsay akong nabuhat?" ³⁰ Mibiya si David ug miadto sa laing tawo. Nangutana siyag usab ug mao lang gihapon ang tubag.

³¹ Unya, nakadungog si Saul sa gipanul-ti ni David, ug gipatawag kini.

³² Miingon si David kang Saul: "Dili mahimo nga mawad-ag paglaom ang tanan tungod lang kaniya! Moatubang ang imong alagad ug makig-away ni-nang Pilisteo!" ³³ Miingon si Saul kang David: "Dili ka makahimo niana; bata ka pa kaayo. Kanang tawhana nakig-gubat sukad pa sa iyang kabatan-on.

³⁴ Apan miingon si David kang Saul: Magbalantay sa hayopan sa iyang amahan ang imong ulipon. Apan kon may moabot nga liyon o oso ug nagtangag sa natukob gikan sa sibsibanan, ³⁵ gukdon ko kini ug tigbason unya, ilogen ang karnero sa baba. Kon modasmag gunitan ko siya sa balhibo

way niya ang pamolitika. Inigbiya niya sa tanang panalipod, mahimo siyang mas gawasnon ug mas batan-on. Sama ni David, moadto

siya sa panggubatan puno sa pagsalig "sa ngalan ni Yahweh, ang Diyoys sa kasundalohan sa Israel."

ug tigbason hangtod nga mamatay. ³⁶ Nakapatay nag mga liyon ug oso ang imong alagad. Ingon niini ang buhaton ko nianang Pilisteo. Gipakaulawan niya ang kasundalohan sa Diyos nga buhi.” ³⁷ Mipadayon si David: “Giliwas ako sa Diyos sa kuko sa mga liyon ug oso. Luwason usab ako niya sa kamot niining Pilisteo.” Busa, miingon si Saul kung David: “Lakaw ug mag-uban kanimo ang Diyos.”

³⁸ Gisul-oban ni Saul si David sa iyang sapot alang sa gubat; gihelmetan sa bronse niyang helmet ug gipahatagag taming. ³⁹ Giambilay ni David ang iyang taming ug gisakob ang espada ni Saul. Misulay siyag lakaw, apan dili makahimo, kay wala siya maanad. Miingon si David kung Saul: “Dili ako makalakaw niining kahimtanga, kay wala ako maanad.” Busa, gihubo ang tanan ni David ⁴⁰ ug sunkod ray gidala. Miadto siya sa sapa ug nagpiligrima ka sinawng bato ug gibutang sa pontil. Dala ang tirador miduol siya sa Pilisteo.

⁴¹ Gisugat siya sa Pilisteo nga giuhan sa tigdala sa taming. ⁴² Gitan-aw ug giatubang sa Pilisteo si David, ug nakita nga usa lang kini ka bata, may pagkapulag hitsura ug ambongan. ⁴³ Miingon ang Pilisteo kung David: “Iro ba gyod ako nga dad-an nimog puspos?” Gitunglo niya si David sa iyang mga diosdios, ⁴⁴ ug giingnan: “Dali, kay ihatag ko ang imong unod sa mga langgam sa langit ug sa mga mananap sa lasang.”

⁴⁵ Mitubag si David: Giatubang ako nimo dala ang espada, pana ug bangkaw. Makigharong ako sa ngalan sa Diyos sa kasundalohan sa Israel nga imong gipanamastamasan. ⁴⁶ Itugyan ka sa Diyos karong adlawa sa akong kamot. Patyon ta ka ug putlag ulo. Unya, ihatag ko sa kalanggaman sa langit ug sa ihalas nga mananap sa yuta ang mga patayng lawas sa kasundalohang Pilisteo. Ug mahibaloan sa tibuok kayutaan nga adunay Diyos

ang Israel. ⁴⁷ Mahibaloan sa ania dinihi nga dili moluwasi Yahweh pinaagi sa espada ug pana. Si Yahweh ang makig-gubat. Itugyan ka sa among kamot.

⁴⁸ Sa pagduol sa Pilisteo, midagan si David sa pagsugat kaniya sa panggubatan. ⁴⁹ Mikuot si David sa iyang pontil, nagkuhag bato nga gipahimutang sa tirador ug gitirahan ang Pilisteo nga naigo sa agtang. Nalubong ang bato sa iyang agtang, ug natumba sa yuta ang Pilisteo nga nagdupa. ⁵⁰ Sa tirador lang ug bato gibuntog siya ni David nga walay espadang dala. Napukan ang Pilisteo. ⁵¹ Midagan si David ug mitungtong sa bukobuko sa Pilisteo. Gihulbot niya sa sakuban ang espada niini ug gipatay ang Pilisteo, gipunggotan sa ulo.

Nagdinaganay ang mga Pilisteo sa pagkakita nga patay na ang ilang kampyon.

⁵² Naninggit ang mga Israelita ug taga Juda. Gigukod nila ang mga Pilisteo hangtod sa baba sa Gat ug sa mga ganghaan sa Acaron. Nangatumba ang mga samaron sa dalan gikan sa Saarayim hangtod sa Gat ug Acaron. ⁵³ Sa pagbalik sa mga Israelita gi-kawatan nila ang kampo sa mga Pilisteo. ⁵⁴ Gikuha ni David ang ulo ni Goliat ug gidala sa Jerusalem. Gibutang niya sa tolda ang taming.

⁵⁵ Sa pagkakita ni Saul kon giunsa pag-pakig-away ni David si Goliat, miingon siya kung Abner, ang heneral sa kasundalohan: “Kinsa siyang anak, Abner?” Miingon si Abner: “Mahal nga hari, sa pagkatiniud, wala ko masayod!” ⁵⁶ Miingon ang hari: “Pangutana kunokinsiyang amahan.” ⁵⁷ Sa pagbalik ni David gikan sa pagpatay sa Pilisteo gidala siya ni Abner kung Saul ⁵⁸ nga nangutana: “Batan-on, kung kinsa kang anak?” Mitubag si David: “Anak ako sa imong suluong si Jese nga taga Betlehem.”

David, Saul ug Jonatan

18 • ¹ Human nini mibati si Jonatan og dakong gugma kung David nga gimalah niya sama sa kaugalingon. ² Gihiriran ni Saul si David sa pag-uban kaniya gikan nianang adlawa. Wala na niya papaulia si David sa ilaha. ³ Nakigsuod si Jonatan kung David kay iyang gimalah sama sa kaugalingon. ⁴ Gihubo ni Jonatan ang iyang gisul-ob nga kapa ug gihatag kung David; gihatag usab ang iyang taming, espada, pana ug bakos.

⁵ Moadto si David bisag asa siya paad-to ni Saul ug milampus siya. Busa, gihimo ni Saul si David nga pangulo sa mga sundalo: butang nga nakapahimuot pag-ayo sa kasundalohan ug mga opisyal ni Saul. ⁶ Sa pagbalik nila nga madaogon sa pakig-sangka sa mga Pilisteo nanggawas ang kababayan-an sa tanang lungsod sa Israel, ug misugat kang Hari Saul sa awit ug sayaw, sa mga malipayong kanta, sa mga tamborin ug alpa. ⁷ Nangsayaw ang mga babaye ug nanag-awit: "Napatay ni Saul 1,000 ug ni David ang 10,000."

⁸ Niini nasuko ug naglagot si Saul ug miingon: "Kang David gitahag ang minilyon, apan kanako ang linib! Ang paghari na lang ang wala kaniya!" ⁹ Gikan niadto, daotan na ang pagtan-aw ni Saul kung David.

¹⁰ Sa sunod adlaw gisudlan si Saul og daotang espiritu gikan sa Diyos. Misugod siyag andar-andar sulod sa iyang balay. Busa, mitugtog si David sa lira sama sa gibuhat niya kanhi, samtang naggunit sa espada si Saul. ¹¹ Unya, gitigbas nini si David sa hunahuna nga: "Ipapilit ko siya sa bungbung." Apan nakalikay si David sa duha ka higayon.

¹² Nahadlok si Saul kung David, kay anaa man kaniya ang Diyos ug mibiya na kung Saul. ¹³ Busa, gipalayo niya si David. Gihimo niyang pangulo sa minilyon nga katawhan. Nag-una gayod si David sa iyang mga tropa. ¹⁴ Milampus siya sa tanan niyang lakaw, kay giubanan siya sa Diyos. ¹⁵ Sa pagkakita ni Saul nga milampus kanunay si David, nahadlok pag-ayo kung David si Saul. ¹⁶ Apan mahal sa tibuok Israel ug Juda si David, kay siya nagdumala man ug nangulo sa ilang pagpanulong.

¹⁷ Miingon si Saul kung David: "Nakaila ka kung Merob, ang kamagulangan kong dalaga. Ipaasawa ko siya kanimo. Alagari ako sa imong kaisog ug pangulohi ang kasundalohan sa pagpakiggubat sa mga gubat ni Yahweh!" Hunahunaan ni Saul: "Dili ako mobuhat daotan batok kaniya. Ang mga Pilisteo ang bahala kaniya."

• **18.1** ...mibati si Jonatan...(b.1) Gihulagway kanato sa Biblia kining lawom ug maunonggong pakighigalaay isip gasa sa Diyos. Mihatag si Jonatan kung David sa kaugalingong bisti, espada, pana ugbakos.

Bisag ultawo na si David ug Jonatan, sama sila sa mga bata sa panagsuod nila: bukas, matinid-anon, walay pagkwenta...

Nagtudlo ang Ebanghelyo nga kinahan-glang mahisama ta sa mga bata, apan may mga dagkong tawo nga nagto ng a sila ray husto, ug nagtinguha nga mahisama ta nila. Niining paagiha gisupak nila ang gitudlo kanta sa Ginoo.

¹⁸ Mitubag si David: "Sikinsa ba ako? Sikinsa man sa Israel ang pamilya sa akong amahan, nga umagaron ako sa hari?" ¹⁹ Sa hapis na ang adlaw sa kasal ni David ug Merob, anak ni Saul, gipakasal ni Saul si Merob kung Adriel nga taga Mejola.

²⁰ Apan nahiguma kang David ang laing anak nga dalaga ni Saul, si Micol. Nalipay si Saul sa pagkahibalo nini. ²¹ Nahunahunaan niya: "Ipakasal ko si Micol kung David. Tungod kung Micol mawala si David sa iyang kaugalingon. Ang mga Pilisteo na unya ang bahalang mopatay kaniya." Busa, sa makausa pa miingon si Saul kung David: "Maumagad na gayod kita karon." ²² Gisugo ni Saul ang iyang mga sulugoon sa pagsulti kung David nga: "Abi nimo, nakagusto kanimo ang hari ug ang tanang niyang sulugoon. Uyon nga maiya kang umagad!" ²³ Gibalikbalik sa mga sulugoon ni Saul pagsulti niining mga pulonga kung David. Unya, miingon si David. "Nagtoo ba kamo nga maayo alang kanako nga maumagad sa hari? Pobre ako ug dili inila." ²⁴ Sa pagkadungog ni Saul sa tubag ni David, ²⁵ miingon siya: "Sultih si David nga dili ko mangayog gasa sa kaminyoon gawas sa 100 ka yamis sa mga Pilisteo isip pаниmalos sa mga kaaway." Buot ni Saul nga mahulog si David sa kamot sa mga Pilisteo. ²⁶ Gisulti kini sa mga sulugoon kung David nga nakahunahuna nga dali ra diay ang pagkaumagad sa hari! Bisag wala pa ang hustong panahon, ²⁷ milakaw si David ug ang iyang kasundalohan ug misulong sa mga Pilisteo. Gipatay nila ang 200 ka sundalo. Gidala ni David ang mga yamis ug gipakita ang tanan aron maumagad siya sa hari. Busa, gipakasal ni Saul kung David ang iyang anak, si Micol.

²⁸ Nasayran ni Saul nga ang Diyos anaa kung David nga nahiguma ni Micol. ²⁹ Misamot ang kahadlok ni Saul kung David nga nakaaway niya hangtod sa kataposan sa iyang kinabuhi.

³⁰ Nangulo si David sa tanang pakig-sangka batok sa mga Pilisteo. Ug nagmadaoon siya labaw sa ubang pangulo ni Saul. Busa, misikat siya pag-ayo.

Human sa kadaogan ni David, nailado siya sa tibuok gingharian. Busa, nasina niya si Saul.

Gipakita sa mosunod nga mga ulohan nga nangabubhog maayo si Saul sa nagkaanam nag kabantogan sa katawhan si David. Ginatingon dinihi nga nakasala si Saul, kay misupak siya sa Diyos. Walay kalainan ang iyang sala sa daghang hari nga namunoan, ug sama nila gisilotani siya: gibilanggo siya sa kaugalingong katundanang diin dili na siya makagawas. Nalantaw niya nga gipili sa Diyos si David, apan dili siya makapaambit sa gahom, ug wala siyay nakitang kasulbaran gawas sa pagpatay sa kaatbang.

19 • ¹ Gisultihan ni Saul si Jonatan, iyang anak, ug ang tanan niyang sulugoon nga nakahunahuna siya pagpatay ni anog David. Apan nakasuod pag-ayo ni David si Jonatan. ² Miingon siya kung David: "Buot kang patyon sa ang akong amahan. Pagbantay ugma sa buntag ug tago sa hilit nga dapit. Pabilin una didto unya, mogawas ko. ³ Übanan ko ang akong amahan sa imong gitagoan. Pakigisultihan ko siya babin kanimmo. Tan-awon nako kon unsay iyang hunahuna unya, itug-an ko kanimo ang tanan. ⁴ Gidayeg ni Jonatan si David atubangan ni Saul ug gipalayo kung Saul nga iyang giingnan: "Dili unta itugot nga makasala ang hari sa iyang alagad nga si David. Wala siya makasala kanimo. Naghimo lang siya sa makaayo kanimo. ⁵ Gisugal niya ang iyang kinabuhi aron pagpatay sa Pilisteo ug gipaangkon ni Yahweh sa dakong kadaogan ang tibuok Israel. Nakakita ka niini ug hilabihan nimong lipaya. Nganong magpakasala man ka karon sa dugo sa walay kasal-anan, sa pagpatay kung David sa walay hinungdan?" ⁶ Naminaw si Saul kung Jonatan ug nanaad: "Saksi ko ang Diyos, dili ko siya patyon." ⁷ Busa, gitawag ni Jonatan si David ug gisultihan sa tanan. Gidala ni Jonatan si David kung Saul nga gialaran niya pag-usab.

⁸ Miusab og ulbo ang gubat. Milakaw si David aron makig-away sa mga Pilisteo nga napildi ni David ug napugos silag ikyas. ⁹ Apan gisudlan na pod si Saul og daotang espiritu gikan sa Diyos samtang naglilingkod sa iyang balay ug naggunit sa espada. Nianang higayona nagtugtug si David sa lira. ¹⁰ Misulay si Saul paglansang kung David sa bungbung pinaagi sa iyang espada, apan nakalikay si David. Mitaroy sa bungbung ang espada. Unya, milayas si David.

¹¹ Sa gabii nagpadalag mensahe si Saul sa balay ni David nga gipabantayan niya

• **19.1** Ang mga ulohan 19 - 25 naghisgot sa kinabuhi ni David sa paglayas niya. Nangulo siya sa pundok sa mga dinaugdaog nga malapason ug nanimuyo sa kabukiran uban nila.

Dili "santo" si David o "balaan" sumala sa atong sukdanan. Higala siya sa Diyos pinasikad sa kultura adtong panahona. Bisan sa kahuyangan napanig-ingnan siya sa mahimo sa Diyos sa andam ug bukas sa iyang paggiya.

Gihatagag gibug-aton sa Biblia ang talagsaong pagkatawo ni David; ang kamanggihtag-on niya taliwala sa sinalikway niyang mga kauban. Kanunay siyang naglantaw sa iyang misyon. Miatubang siya sa mga kakuyaw ugub kaisog. Namagtutudlo siya sa mga kauban sa panglantaw sa usa ka probeta.

Inighatagan sa Diyos og misyon sa usa ka tawo, ipahilayo ni sa naandang palibot. Sama ni Moises, miadto si David sa kamingawan.

aron patyon sa buntag. Apan gipasidan-an si David ni Micol, iyang asawa: "Patyon ka ugma kon dili ka moikyas karong gabii." ¹² Gipakanaog ni Micol sa bintana si David nga milakaw ug miikyas.

¹³ Unya, nagkuha si Micol og usa ka diosdios nga gipahigda sa katre. Gibutangan kinig balhibo sa kanding ug gihabolan. ¹⁴ Sa pagpadalag mensahe ni Saul sa pagdakop kung David, miingon si Micol: "Masakiton siya." ¹⁵ Gipabalik ni Saul ang iyang mga sulugoon aron pagtan-aw kung David ug giingnan: "Dad-a siya nganhi bisag naghigda aron akong mapatay." ¹⁶ Apan sa pagsulod sa mga sinugo, ang diosdios maoy diha sa katre. Adunay balhibo sa kanding ang ulohan. ¹⁷ Miingon si Saul kung Micol: "Nganong gilingla ako nimo ug gipalayas ang akong kaaway?" Mitubag si Micol: "Kay miingon man siya nga patyon ko niya kon dili ko siya palayason!"

Si Saul ug mga propeta

• ¹⁸ Milakaw si David ug miikyas. Miadto siya kung Samuel sa Rama ug misugilon sa gibuhat kaniya ni Saul. Busa, nangadto sila sa Celdas ug mipuyo didto. ¹⁹ Nahibaloon ni Saul nga diha si David sa Nayoth sa Rama. ²⁰ Busa, nanugon siya sa pagdakop kung David. Apan nakakita ang mga mensahero og pundok sa mga manalagna nga nanagna. Gipangulohan sila ni Samuel. Gisudlan sa espiritu sa Diyos ang mga mensahero ni Saul ug nanagna usab sila.

²¹ Niini nagpadala si Saul og laing mensahero, apan nanagna gihapon kini. Sa makausa pa nagpadala si Saul

• **18.** Gipuy-an sa Israel ang pagtoo diha mga awit ug sayaw: kasaulogan sa mga buhat ni Yahweh. Una ning higayon nga gihisgotan ni sa Biblia. Napuno ang mga tawo sa tumang pagbati hangtod nga morag nawala sila sa kaugalingon. Sa maong panahon ila ning gisisip nga kalihokan sa Espiritu ni Yahweh. Sa sinugdan, ang mga propeta sa Israel walay kalainan sa mga "propeta" sa silingang mga nasod nga pagano. Sa kaulahian nalahi sila ug gitawag sa Diyos alang sa balaan ug talagaong misyon.

Maayong itandi ang mga buhat sa mga probeta sa uban nga makita sa sinugdan sa Iglesia (tan-awa ang Mga Buhat 21 ug basaha ang gisulit ni Pablo bahin sa Pahayag sa Espiritu sa 1 Cor 12-14). Dili lang trabaho sa Espiritu ang pagpahayag sa Espiritu kondili, nadependi pod sa abilidad sa mga tawo pinaagi kang

og mga mensahero nga nanagna usab.

²² Busa, siya nay miadto sa Rama ug miabot sa dakong atabay sa Seku. Nangutana siya: "Hain man sila si Samuel ug David?" Gitubag siya: "Sa Celdas sa Rama. ²³ Mipadayon si Saul sa Nayoth sa Rama ug gisudlan usab siya sa Espiritu sa Diyos. Sa paglakaw nanagna siya hangtod nga nakabot sa ganghaan sa Celdas sa Rama. ²⁴ Naghubo siya ug nanagna usab sa atubangan ni Samuel. Natumba siya sa yuta ug nagpabilin dinihi hangtod sa buntag. Hubo siya, walay sapot. Mao nga nangutana sila – propeta na ba si Saul?"

20 ¹ Miikyas si David sa Celdas sa Rama, miadto kang Jonatan ug miingon: "Unsay nabuhat kong kasal-anan? Unsay akong sala? Unsang krimena ang akong nabuhat atubangan sa imong amahan nga nagplano man siya sa pagpatay kanako?" ² Mitubag si Jonatan: "Dili ka mama-tay. Timan-i, walay gibuhat ang akong amahan, gamay o dako, nga wala niya isulti kanako. Nganong iya kining gililong kanako? Dili, dili kini mahitabo."

³ Apan nanumpa si David ug miingon: "Nahibalo ang imong amahan nga maayo ako sa imong panan-aw. Mao nga nahunahunaan niya nga dili ka angayng masayod niini. Kay siguradong maguol ka. Apan saksi ang Ginoo, usa ka lakang na lang ang nakaulang kanako ug sa kamatayon!"

⁴ Miingon si Jonatan kang David: "Himoon ko alang kanimo ang imong ipabuhat." ⁵ Mitubag si David: Bagong Subang ugma. Kinahanglang makigsalo ako sa hari. Apan palakta na

kinsa naglihog ang Espiritu, sama nga ang kahayag sa adlaw makakuha sa kolor sa kristal nga giagian ini. Sa mga pundok nga yano ug dili edukadong kawahan milihok (ug mipadagon paglihog) ang Espiritu sa Diyos pinaagi sa pagpakitang mga talan-awon nga nagdalag 'ekstasi' nga makita sab sa ubang reliyion nga

ako aron motago sa banika hangtod sa ikatulong adlaw.

⁶ Kon pangitaon ako sa imong amahan, ingna siya: "Gihangyo ko ni David sa pagtugot kaniya pag-adto sa Bethlehem, ang iyang lungsod." Maghimbo siya didto sa tinuig nga sakripisyoso uban sa tibuok pamilya. ⁷ Kon misingon siyang – "Maayo", ang buot ipasabot niana, layo ako sa kakuyaw. Apan kon kalit siyang masuko, sa ato pa buot ako niyang daoton. ⁸ Palihog, buhata kini sumala sa atong gikasabotan. Kon may sala ako, ikaw nay patay kanako. Nganong itugyan pa ako nimo sa imong amahan aron patyon?

⁹ Mitubag si Jonatan: "Binuang! Kon sa tinud-anay mahibaloan ko nga buot kang daoton sa akong amahan, mahimo ba nga dili kita sultihan?" ¹⁰ Nangutana si David: "Kinsay mosulti kanako kon nasuko ba ang imong amahan?" ¹¹ Miingon si Jonatan: "Dali, mangadto ta sa bukid." Ug nangadto sila.

• ¹² Miingon si Jonatan kang David: "Saksi kanato ang Ginoong Diyos sa Israel! Sa sama niining taknaa ugma, mahibaloan ko ang hunahuna sa akong amahan. Kon makaayo kanimo, pahibaloon ko ikaw. ¹³ Kon nagplano daotan batok kanimo ang akong amahan, silotan unta ako sa Gino sa pinakabug-at nga silot, kon dili ko ikaw sultihan aron makaikyas. Mag-uban kanimo ang Ginoong ingon nga nag-uban kanako ang Diyos. ¹⁴ Samtant buhi ako, ¹⁵ ayawg putla ang kaayo nimo sa akong kabanayan aron dili ako mamatay bisag panimaslan ni Yahweh ang mga kaaway ni David ug wagtagon ang ilang mga nawong sa yuta."

¹⁶ Sa ingon niana, naghimo si Jonatan og kasabutan tali sa banay ni David ug sa iyang katawhan. ¹⁷ Gipanumpa pag-usab ni Jonatan si David, kay iya kining gimalah. Gimahal niya si David sama sa pagmahal niya sa kaugalingon.

dili kristiano. Apan para nila nakalig-on ni sa ilang pagtoo.

• **20.12** Mosunod ang saysay sa panaghigaalay ni David ug Jonatan. Gipakita nga si David wala malimot sa kasabutan uban ni Jonatan (1 S 20:7).

¹⁸ Miingga si Jonatan: “Bag-ong subang ug umga. Makita nga wala ka, kay bakanti ang imong lingkoranan; ¹⁹ labi na sa ikaduhang adlaw. Busa, tago sa kanhi ni-mong gitagoan ug pabilin tupad sa pundok sa mga bato nga atong ilhanan. ²⁰ Panaon kog makatulo ang bato, kanang morag may gitagirgito. ²¹ Unya, magsugo kog bata sa pagpangita sa mga uhás. Kon moingnon ako: ‘Lakaw, pangitaa ang mga pana unya, dad-a didto.’ Buot kong ipasabot nga makagawas ka, kay ipanumpa ko nga luwas ka na sa kadaot. ²² Apan kon moingnon ako: ‘Layo ra kanimo ang mga pana.’ Layas dayon, kay gipalayas ka sa Diyos, ²³ ang saksi natong duha sa atong kasabotan.”

²⁴ Mitago si David sa bukid. Sa bag-ong subang, miduol sa lamesa ang hari aron mokaon. ²⁵ Milingkod siya sa kanhi niyang lingkoranan sampig sa bungbung. Naglingkod sa atbang si Jonatan ug sa pikas, si Abner. Bakanti ang dapit ni David.

²⁶ Walay gisulti si Saul nianang adlawa. Nakahunaña siya nga may nahitabo tingale kang David ug dili siya hinlo. ²⁷ Sa ikaduhang adlaw sa bag-ong subang, bakanti gihapon ang dapit ni David. Nangutana na si Saul kang Jonatan nganong wala moanha gahapon ug karon ang anak ni Jese? ²⁸ Mitubag si Jonatan: “Mihangyo si David sa pag-adto sa Betlehem. ²⁹ Miingga siya: ‘Palihog palakta ko, kay maghalad ang among banay sa siyudad. Paadtoon ko sa akong mga igsoon. Kon maayo ang imong pagtan-aw kanako, palakta ko aron makita ko ang akong igsoon.’ Maong wala siya makaanhi sa lamesa mahal nga Hari.”

³⁰ Daw kalayo ang kasuko ni Saul kang Jonatan nga iyang giingnan: “Anak ka sa masinupakon ug walay batasang babaye! Nagtoo ka ba nga wala ako mahibalo nga gipalabi mo ang anak ni Jese kay sa kau-law sa imong kaugalingon ug sa imong inahan? ³¹ Samtang buhi pa ang anak ni Jese, dili ka makamando sa gingharian. Ipata-wag siya karon dayon ug dad-a ngari kana-ko. Angay siyang mamatay!” ³² Nangutana si Jonatan sa amahan: “Nganong patyon siya? Unsay iyang nabuhut?” ³³ Apan diha-dihia gitonian siya ni Saul sa espada. Natino ni Jonatan nga buot patyon si David sa iyang amahan. ³⁴ Masuk-anong mitindog si Jonatan sa lamesa. Wala siya mokaon sa ikaduhang adlaw sa Bag-ong Subang. Gikaguol niya ang gisulti sa iyang amahan batok kang David.

³⁵ Sa buntag, miadto si Jonatan sa bukid uban sa usa ka batang lalaki aron makigkita kang David. ³⁶ Miingga siya sa bata: “Dalagan ug pangitaa ang mga uhás nga magamit ko.” Midalagan ang bata. Mipana si Jonatan saylo sa bata. ³⁷ Sa pag-abot sa bata sa gipuntingan ni Jonatan sa pana, misinggit si Jonatan ug miingga sa bata: “Layo ra kanimo ang panal!” ³⁸ Midugang pa siya pagsinggit sa bata: Pagdalí! Balik diri, ug ayawng hunong. Gipunit sa bata ang pana ug mibalik sa iyang amo. ³⁹ Walay kalibutan ang bata sa gikasabotan ni Jonatan ug ni David.

⁴⁰ Gibalik ni Jonatan sa bata ang mga pana ug miingga: “Sigi, dad-a kini sa Syudad.” ⁴¹ Sa paglakaw sa bata, migawas si David gikan sa bato, ang ilang timailhan. Miyuko siyang katulo nga sagyad sa yuta ang nawong atubangan ni Jonatan. Nag-halog ang duha ug nanghilak – si David ang anaay labing kasubo. ⁴² Ug miingga si Jonatan: “Tindog ug lakaw nga malinawon. Mobarog ta sa atong gipanumapaan sa ngalan sa Ginoo sa pag-ingon: Saksi ang Diyos kanatong duha, sa ako ug sa imong kaliwatan hangtod sa kahangtoran.”

Si David ug si Ajimelec

21 •¹ Milakaw si David ug mibalik si Jonatan sa lungsod.

² Miabot si David sa Nob ug miadto kang Ajimelec, ang pari, nga nangurog sa pagsugat kang David ug nangutana: Nganong nag-inusara ka? Nganong wala kay kaaban? ³ Mitubag si David: “May misyon ako sa hari ug gipinahan sa dili pagpahibalo ni bisag kinsa. Busa, nakigsabot ako sa akong mga kaaban nga magtagbo kami sa usa ka dapit. ⁴ Unsay atong makaon? Hatagi kog lima ka pan o bisag unsa nga anaa kanimo. ⁵ Mitubag ang pari: “Wala akoy ordinaryong pan, sagrado lang ang ania. Kon ang katawhan nimo wala makighilawas, wala makahimog bisag unsa sa mga babaye, makakaon sila!” ⁶ Mitubag si David: “Klaro. Gidili kanamo ang babaye sa nakalabayng mga adlaw gikan sa

• **21.1** Ang sagradong pan... nagtimailhan sa 12 ka tribu sa Israel. Gihalad ni matag sabado ug magpabilin sa altar sa tibuok semana. Magpaila ni sa kamatinud-anon sa katawhan kang Yahweh. Mga Pari ray makakaon ini (Lev 24:5-9).

Gihisgotan ni Jesus kining teksto sa wala na motuman ang iyang mga tinun-an sa tuluman non sa Adlaw sa Pahulay (Mc 2:13). Buot ni Jesus nga makalikingkawas ta sa gapos sa giisip tang “sagrado”, kay mas sagrado pa ang tawo sa bisag unsang butang.

akong paglakaw. Nagpabiling limpyo ang akong katawhan bisag ordinaryong misyon lang kini. Limpyo sila karon.”⁷ Gihatagan siya sa pari sa sagradong pan. Walay lain gawas sa Pan sa Presensya nga gikuha sa atubangan sa Diyos. Giilisan kinig init nga pan nianang adlawa.

⁸ Apan niana pong adlawa diha sa Templo ang usa sa mga tawo ni Saul, ang Edomitang Doeg, pangulo sa mga magbalantay ni Saul.

⁹ Nangutana si David kang Ajimelec: “Wala ka bay espada ug pana? Wala ko madala ang akong espada ug mga armas, kay dinalian kaayo ang sugo sa hari.”¹⁰ Mitubag ang pari: “Ania ang espada ni Goliat, ang Pilisteo nga imong gipatay sa may patag sa Ela, gitupos sa panapton likod sa Efod. Kuhaa kon gusto nimo. Walay lain!”

• ¹¹ Unya, milakaw si David ug mi-pahilayo kung Saul. Miadto siya kang Aquis, ang hari sa Gat.¹² Miingon ang mga sulugoon ni Aquis: “O hari sa kayutaan, dili ba, si David man kini? Dili ba, siya may gisawayan nila ug giawitan: ‘Napatay ni Saul ang 1,000, ug ni David ang 10,000?’”¹³ Nakasabot si David sa mga pulong ug nadlok kang Aquis, ang hari sa Gat.

Buot si Jesus nga masilsil kanato ang mahinundanom. Alang sa Diyos ang pagtahod sa sagradong pan dili sama ka importanti sa pagtuman sa tahas nga gisugo niya sa matag usa. Anggay masabtan sa mga magtotoo nga ang adlaw adlawng buluhaton nabalaan kay mga anak man sila sa Diyos ug pinuy-anan sa Espiritu Santo. Ang pagdaro, pangisda, pamuo, panglaba, ang bisag unsang bubuhutan nga nagpalumbo sa kinabuhi angayng ihalad ngadto sa Diyos isip sakripisyo (1 P 2:9).

• ^{11. Busa, nagpatoo...(b.14)} Gipakita dinihi ang pinili ni Yahweh, nga sa dili pa molingkod sa trono, ipaubos ug matinamay, sama sa nahitabo ni Cristo. Tungod sa gugma niya kanato namora siyang buang sa pagpaubos sa kaugalingon sa pagkasulugon hangtod sa pag-angkon sa makaukulaw ug sakin nga kamatayon sa krus (Fil 2:7-9).

• **22.1** Wala itago nga ang miulan ni David, nagkalisudlisod, utangan, ug diskontento. Ang

¹⁴ Busa, nagpakaaron-ingnon siya nga nalisoan sa pangisip ug nabuang. Gibadlisbadlisan niya ang bungbung ug gipatulo ang laway sa iyang bungot.¹⁵ Miingon si Aquis sa iyang igsoon: “Tan-awa, buang siyal! Nganong gidala siya dinihi?¹⁶ Kulang pa ba ako sa mga buang maong gidala siya aron pagpakita sa iyang kabuang? Siya bay mosulod sa akong balay?”

Nagsuroysuroy si David

22 • ¹ Mibiya sa Gat si David ug miikyas sa langob sa Adulam. Nasayran kini sa iyang mga igsoon ug sa tibuo kabanyan sa iyang amahan nga miduaw kaniya.² Unya, nagpundok ang mga tawo nga naglisudlisod, ang mga utangan ingon man, ang adunay kayugot. Nahimo siya nga ilang pangulo – mga 400 sila kadaghan.³ Gikan didto, miadto si David sa Mispe sa Moab. Mihango siya sa hari sa Moab: “Ika-bilin na nako dinihi kanimo ang akong amahan ug inahanhangtud nga mahibalo kog unsay buhaton kanako sa Diyos?”⁴ Gibilin sila uban sa Hari sa Moab, ug nagpabilin ditido samtantang nagtago sa kota si David.

⁵ Miingon ang manalagnang Gad kang David: “Ayawg pundo sa kota. Adto sa kuyaataan sa Juda.” Busa, milakaw si David; miadto sa lasang sa Jeret.

⁶ Nakadungog si Saul nga nakita si David ug ang iyang mga tawo. Diha sa Guibe sa Saul adtong panahona. Naglingkod siya sa landong sa kahoyng tamarisko sa bungtod, naggunit og espada. Gialirongan siya sa tanan niyang opisyal.⁷ Gisultihan sila ni Saul: “Paminaw kamo, mga tawo sa

mga gubat nga nakapuswag sa kinabuhi sa katawhan sa Diyos, kалиhokan nga dili minugna sa mga santos ug putli. Kini gihapon ang nahitabo sa daghang pakibisog nga gilusad bisag asa sa kalibutan alang sa hustisa ug kalingkawan. Maayo unta nga ang nangulo ini mga tawong sama ni David nga klarog misyon ug nahiusa sa katawhan.

Naghisgot ang teksto sa naandang pamaagi kaniadto pagpangutana ni Yahweh. Matangi ni sa ripa nga gitawag og efod nga gigamit sa mga pari sa karaang Israel. Apan miabot ang panahon nga wala na ni gamita, sa wala na managna ang mga propeta (basaha sa ulohan 9).

“Alang sa mga tawong balaan, ang tanan balaan.” Kining buhat sa pagtootoo pamaagi pagpakibayloay ni David kang Yahweh. Sa samang pagkaagi, ang Diyos magpaila karon sa kaugalingon sa mga yano ug ordinaryong tawo, nga dili gani maisip nga “katoliko”. Tingalig alang sa mga “edukado”, lain sab ang pamaagi sa Diyos.

Benjamin! Hatagan kaha kamo sa anak ni Jese og mga uma ug parasan? Himoon ba kamo niyang mga pangulo sa linibo o tagmanggatos,⁸ maong nagkasabot kamo batok kanako? Walay nagbalita nga ang kau-galingon kong anak nakikonsabó sa anak ni Jese? Walay naluoy kanako ug misugilon nga si Jonatan naghulhog sa akong alagad sa pagpakig-away kanako sama karon.”

⁹ Mitindog si Doeg, ang Edomita, nga nagbarog uban sa opisyal ni Saul ug miñgon: “Nakita ko ang pag-abot sa Nob sa anak ni Jese nga miadto kang Ajimelec, anak ni Ajitub.¹⁰ Gipakisayran ni Ajimelec ang Ginoo alang kaniya ug gipakaon siya. Gihatag usab kaniya ang espada ni Goliat, ang Pilisteo.”

¹¹ Busa, gipatawag sa hari si Ajimelec, ang pari, anak ni Ajitub, ug ang tibuok kabanayan sa iyang amahan nga mga pari sa Nob. Miadto ang tanan sa hari.¹² Miñgon si Saul: “Paminaw, anak ni Ajitub.” Mitubag si Ajimelec: “Ania ra ako, akong ginoo.”¹³ Nangutana si Saul: “Nganong niksabot ka sa anak ni Jese batok kanako sa paghatag og pan ingon man sa espada? Ug gipakisayran mo pa ang Diyos alang kaniya aron makig-away batok kanako ug pag-atang kanako sama sa nahitabo karon?”¹⁴ Mitubag si Ajimelec: “Kinsa sa tanan mong alagad sama kamatinud-anon ni David, imong umagad, kapitan sa imong mga gwardiya ug gitahod sa imong kabanayan?¹⁵ Karon lang ba ako magpakisyod sa Diyos alang kaniya? Nasayop ka. Dili una butangbutangan sa hari ang iyang alagad ug ang kabanay sa akong amahan. Kay walay nahibaloan ang imong alagad sa kinatibuk-ang hitabo.”¹⁶ Apan miñgon ang hari: “Mamatut ka Ajimelec, ikaw ug ang kabanayan sa imong amahan!”¹⁷ Gisugo sa hari ang tanang gwardiya sa iyang tupad: “Sigi, patya ang tanang pari sa Ginoo, kay midapig sila kang David. Nahibalo sila nga miikyis si David, apan walay misulti kanako.” Mibalibad ang mga opisyal sa hari pagpatay sa mga pari sa Diyos.¹⁸ Busa, giingnan sa hari si Doeg: “Dali ug dunggaba ang mga pari.” Miduol si Doeg, ang Edomita, ug midunggab sa mga pari.

Nianang adlawa, nawad-ag lima ang mga lalaki nga nagsul-ob og lino nga kapa. Gipatay sila.¹⁹ Dayon, gipatay pod ni Saul ang taga Nob, ang lungsod sa mga pari, lalaki ug babaye, bata ug masuso, lakip ang mga baka, asno ug karnero.

²⁰ Apan nakaikyas si Abiatar, anak nga lalaki ni Ajimelec nga anak ni Ajitub, ug miadto kang David.²¹ Miñgon si Abiatar kung David nga gipatay ni Saul ang mga pari sa Diyos.²² Miñgon si David kaniya: “Aadtong adlawa nga didto si Doeg, nahibalo kong mosumbong siya kung Saul.

Akoy angayng manubag sa kamatayon sa tibuok kabanayan sa imong amahan.²³ Úban kanako ug ayawg hadlok. Ang nagtinghuha sa imong kamatayon nagtinguhua usab sa ako. Hilwas ka dinihi.”

Gipakisayran ni David ang Diyos

23 ¹ Gitahoan si David nga gisulong sa mga Pilisteo ang Queila ug gikawat ang mga giokanan.² Nagpakisayod si David sa Ginoo ug nangutana: “Molakaw ba ako aron makig-away sa mga Pilisteo?” Miñgon ang Ginoo: “Lakaw ug pakig-away sa mga Pilisteo. Luwasa ang Queila.”³ Apan mireklamo kung David ang iyang katawhan ug miñgon: “Tan-awa ra, ania pa gani ta sa Juda, namiligo na ta ug nadahlok, unsa pa kaha kon moadto na ta sa Queila sa pag-pangita sa kasundalohan sa mga Pilisteo.”

⁴ Nagpakisayod pag-usab si David sa Ginoo. Misulti ang Diyos: “Adto sa Queila. Itugyan ko sa imong kamot ang mga Pilisteo.”⁵ Busa, miadto sa Queila si David ug ang iyang mga tawo. Nakig-away sila, gipatay nila ang mga Pilisteo, ug gikuha ang ilang kahayopan. Apan giuwas nila ang mga lumulopyo sa lugar.

⁶ Sa pag-ikyas ni Abiatar, anak ni Ajimelec, paingon kung David sa Queila, milungsong siya dala ang Efod.⁷ Dihang nahibaloan ni Saul nga miadto si David sa Queila, miñgon siya: “Ihatag siya sa Diyos sa akong kamot, kay siya mismoy nagpriso sa kaugalingon sa pagsulod sa lungsod nga may pultahan ug mga rehas.”⁸ Gitawag ni Saul ang tibuok katawhan sa pag-adto sa Queila ug pagpakiiggubat kung David ug sa iyang katawhan.⁹ Sa pagkahibalo ni David sa daotang plano ni Saul, gipadalda niya ang Efod ni Abiatar, ang pari.¹⁰ Ug miñgon si David: “O Ginoong Diyos sa Israel, nakadungog ako nga nagplano pag-anhi sa Queila si Saul aron paggun-ob sa syudad tungod nako.¹¹ Moanhi ba si Saul sama sa akong nadungog? O Ginoong Diyos sa Israel, sulthi ang imong alagad.” Mitubag ang Ginoo: “Oo, moabot siya.”¹² Nangutanag usab si David: “Itugyan ba ako ug ang akong mga tawo sa kamot ni Saul? Mao ba kini ang buhaton sa mga pangulo sa Queila?” Itugyan kamo.”¹³ Busa, mipahawa sa Queila si David uban ang 600 niyang mga tawo. Nagbalhinbalhin sila sa nagkalainlaing dapit. Sa pagkahibalo ni Saul nga nakaikyas si David sa Queila, wala na siya mopadayon.¹⁴ Nagpabilin si David sa mga kota sa kabungtoran sa disyerto sa Zif ug gipanggita siya ni Saul nga walay hunong. Apan wala siya itugyan sa Diyos sa kamot niini.

¹⁵ Nahibalo si David nga gipangita siya ni Saul aron patyon. Busa, nagpabilin siya sa Jarsa sa disyerto sa Zif.¹⁶ Únya giadto siya ni Jonatan, anak ni Saul, ug gidasig sa

ngalan sa Diyos.¹⁷ Giingnan siya: "Ayawg kahadlok, kay dili ka hilabtan sa amahan kong si Saul. Maghari ka sa Israel ug mai-kaduha lang ako kanimo. Sayod niini bisan ang akong amahan."¹⁸ Nanaad og usab ang duha sa atubangan sa Diyos. Nagpabilin sa Jarsa si David ug mipauli si Jonatan.

¹⁹ Miadto ang pipila ka taga Zif kang Saul sa Guibea ug misulti: "Nagtago si David taliwala namo sa mga kota sa Jarsa sa bungtod sa Jaquila, sa habagatan sa Jesimon.²⁰ Karon, mahal nga hari, adto mo sa amo bisag kanus-a, kay amo siyang ihatag kanimo."²¹ Mitubag si Saul: "Hatagan una kamog kaayohan ni Yahweh, kay naluoy kamo kanako.²² Lakaw na kamo. Klarohag hain ug asa siya pag-ong ug kinsay nakakita kaniya. May nag-sulti kanako nga utokan siya.²³ Panid-i ninyo ang iyang adtoan unya, balik. Ayha pa ko mokuyog kaninyo. Kon anaa siya ni-anang dapita, pangitaon ko siya sa tanang kabalyan sa Juda."

²⁴ Busa, milakaw sila ug nag-una kang Saul paingon sa Zif. Dihia usab si David ug ang katawhan sa disyerto sa Maon sa Araba sa habagatan sa Jesimon.

²⁵ Milakaw na si Saul ug ang iyang mga tawo sa pagpangita kang David. Niini na-nao si David sa kabatohan ug nagpabilin sa disyerto sa Maon. Nahibaloan pod kini ni Saul. Unya, gigukod niya si David sa disyerto sa Moan.²⁶ Sa pikas bukid diha si Saul ug sa atbang si David ug ang iyang mga tawo. Nagdaglig iskapo si David kang Saul. Duol na si Saul ug ang iyang mga tawo kang David ug sa mga tawo niini.²⁷ Apan miabot ang mensaha kang Saul: "Paggdal! Balik dayon, kay misulong sa kawayaan ang mga Pilisteo."²⁸ Busa, mi-hunong si Saul paggukod kang David. Mibiya siya aron pag-atubang sa mga Pilisteo. Gitawag ang maong dapit og Pangpang sa Panagbulag.

Gipasayo ni David si Saul

24^{• 1} Gikan didto miadto si David ug nagpabilin sa mga kota sa Engadi.² Sa pagbalik ni Saul gikan sa paggukod sa mga Pilisteo, nahibaloan niya nga anaa si David sa disyerto sa

• **24.1** Ang gipakita nga pagtahod ni David sa "hinilogan" sa Ginoo (kay gihilogan man si Saul ni Samuel) nagpaila sa iyang pagtoo.

Nasayod ang nakatuon sa Kasulatan nga ang mga pangulo nakaambit sa Diyos sa mga katundanan ug gahom nga molabaw sa katukos ug mga katungod sa tawo. Bisag kinahanglan natong pulihan ang daoton ug dili maayong mga pangulo, angay gihapong tahoron ang ilang pagkatawo ug balaa-

Engadi.³ Busa, nagpauban si Saul sa 3,000 ka piniling mga tawo gikan sa tibuok Israel ug nanglakaw sa pagpangita kang David ug sa iyang mga tawo sa Sidlakan sa Lugot sa Idlas nga kanding.⁴ Miabot siya sa mga toril sa karnero daplin sa dalan diin may langob nga giadtoan ni Saul aron malibang.⁵ Dihia sa tumoy sa maong langob si David ug ang iyang mga tawo! Miingon kang David ang iyang ginsakpan: "Mao kini ang adlaw nga gisulti kanimo sa Ginoo. Anaa itugyan ko ang imong mga kaaway, himoa ang imong gustol!" Miyuhot si David ug sa hilom migunting sa sidsid sa kapa ni Saul.

⁶ Apan nakonsensya niini si David. ⁷ Miingon siya sa iyang mga tawo: "Diliunta motugot ang Diyos nga himoon ko kini sa akong amo nga hinilogan sa Diyos."⁸ Sa ingon, napugnhan ni David ang iyang ginsakpan nga wala niya tugti pagpakig-away kang Saul. Mitindog si Saul, migawas sa langob ug mipadayog lakaw.

⁹ Migawas usab sa langob si David ug gitawag si Saul: "Akong agalon, mahal nga hari!" Sa paglingi ni Saul miluhod si David ug miyukbo nga sagyad sa yuta ang nawong isip pagtahod.

Miingon siya kang Saul:¹⁰ "Nganong naminaw ka sa sultisulti sa mga tawo nga naninguha si David nga malaot ka?¹¹ Tan-awa, karong adlawa gitugyan ka kanako sa Ginoo didto sa langob. May nag-ingon nga ipapatay ka, apan naluoy ako kanimo. Miingon ako nga dili ko pasipad-an sa akong kamot ang akong ginoo nga hinilogan

nong responsabilidad nga gipiyal kanila sa Diyos.

Ang Diyos nga...^(b.13) Dili ni madumtanong reklamo sa wala gani mosulay pagpanalipod sa kaugalingon kondili, sa pagpakig-away sa gitoohan niyang tarong. Siguro siya nga Diyos ray tag-iya sa kasaysayan. Niining hitabo, wala siya mogamit sa iyang katungod, sa pagpakiita sa tibuok niyang pagsalig sa Diyos. Namulong ini si Jesus sa Mt 6:38-42.

sa Diyos.¹² Amahan ko, tan-awa ang sidsid sa imong kapa nga akong gigunitan. Ako kining giputol, apan wala ka mamatay. Nasuta nimo karon nga wala akoy daotang tuyo alang kanimo. Wala ako makasala kanimo, apan imo akong gipasakitan aron patyon.

¹³ Hukmon unta ta sa Ginoo, ang Diyos nga maningil kanimo sa hustisya alang kanako, apan dili ko ikaw unsaon.

¹⁴ Sama sa panultihon sa katigulangan, ang kadaotan naggikan sa kadaotan, apan dili ko makatandog kanimo. ¹⁵ Kinsa diay ang gigukod sa hari sa Israel? Iro, o pulgas ba?¹⁶ Muhokom kanimo ug kanako ang Ginoo. Makakita unta siya, ug luwason ako niya sa imong kamot. ¹⁷ Humag sulti ni David, miington si Saul: "Si David ka ba, akong anak?" Mihilak og kusog si Saul, ¹⁸ ug miington kang David: "Husto ka ug sayop ako. Gigantihan mog kaayo ang sayop ko batok kanimo." ¹⁹ Nakapakita ka karon sa imong kaayo. Gitugyan na ako sa Ginoo sa imong kamot, apan wala ako nimo patya. ²⁰ Pasagdan ba lang sa usa ka tawo nga makalingkawas ang kaaway kon makita kini? Gantihan ka unta sa Ginoo tungod sa imong gibuhat kanako karong adlawa. ²¹ Natino nako karon nga maghari ka sa Israel. Magmalig-on sa imong kamot ang gingharian sa Israel. ²² Saari ko karon sa ngalan sa Diyos, nga dili mo puohon ang akong kaliwat ug dili papason ang akong ngalan sa kabanayan sa akong amahan."

²³ Misaad si David ug mipauli si Saul. Miadto usab sa kota si David ug ang iyang ginsakpan.

Si David ug Abigail

25 •¹ Namatay si Samuel ug nagkahiusa ang tibuok Israel sa pagbanggotan sa iyang kamatayon, ug gilubong siya sa Rama, ang iyang pinuy-anan. ² Miadto si David sa disyerto sa Maon diin may lalaking dato. May 3,000 siya ka karnero, 1,000 ka kanding ug mga uma sa Carmelo.

³ Siya si Nabal ug si Abigail ang asawa. Utokan ug anyag ang babaye, apan ang lalaki bagis ug way batasan, kaliwat ni Caleb. Nanupi siya sa iyang mga karnero sa Carmelo adtong higayona.

⁴ Nabalitaan ni David sa disyerto nga nanupi si Nabal sa mga karnero. ⁵ Busa, nagsugso siyang 10 ka sulugoon nga giing-

nan: "Adto si Nabal sa Carmelo ug pangomustaha siya alang kanako. ⁶ Ingna siya: 'Maanaa unta ang kalinaw sa imong banay ug sa tanan mong kabitangan.' ⁷ Nakabalita ako nga uban kanimo karon ang mga manunupi sa mga karnero. Nakauban namo ang imong magbalantay. Wala sila namo pasakiti ug walay nawala kanila nga bisag unsa samtang mihunong sila sa Carmelo. ⁸ Pangutan-a ang imong mga sulugoon. Silay mosulti kanimo. Magmaayo ka unta sa imong mga sulugoon, kay miabot kami sa Pyesta. Palihog, hatagi sila ug ang imong anak nga si David sa buot mong ihatag kanila."

⁹ Sa pag-abot sa sulugoon ni David, gisultihan nila sa tanan si Nabal sa ngalan ni David. ¹⁰ Unya, miington si Nabal sa mga sulugoon ni David: "Kinsa ba kini si David? Kinsa kining anak ni Jese? Daghan ang sulugoon karon nga milayas sa ilang amo. ¹¹ Kuhaon ko ba ang akong pan, bino ug unod nga gihiawal ang sa akong manunupi aron lang ihatag sa wala ko hisayrig taga diin siya?" ¹² Mitalikod ang mga sulugoon ni David ug mibalik kaniya. Giasoy nila ang gipanulti ni Nabal. ¹³ Miington si David sa iyang mga tawo: "Pagbakos kamo sa inyong espada." Ang tanan, ingon man si David nagbakos sa ilang espada. Mga 400 ka lalaki ang misunod kang David. Nahibilin usab ang 200 uban sa kabitangan.

¹⁴ Usa sa mga ulipon ni Nabal miington sa asawa niini, si Abigail: "Nagpadalag mensahero si David gikan sa disyerto aron pagpangumosta sa among agalon, apan gisingkahan sila. ¹⁵ Pagkamaayo ra ba kanamo ninig mga tawhan! Wala kami dagmali ug walay nangawala kanamo sa tibuok panahon nga nagkauban kami sa bukid. ¹⁶ Adlaw ug gabii' daw korral sila alang kanamo samtang nagbantay kami sa karnero. ¹⁷ Hunahunaa karon ang angay mong buhaton. Ang among amo uban sa tibuok niyang banay mahiagom gayod sa kamatayon. Apan hilabihan siya kadaotan busa, way mangahas pagpakiugtani kaniya."

¹⁸ Nag-andam dayon si Abigail og 200 ka pan, duha ka sudlanan nga puno sa bino, lima ka inihawng karnero, lima ka takos sa sinanglag nga trigo, 100 ka pungpong sa paras ug 200 ka bibingkang igos. Gikarga sa mga asno ang tanan. ¹⁹ Miington siya sa iyang mga sulugoon: "Pag-una, kay mosunod ra ko!" Wala siya mosulti niini sa iyang bana.

²⁰ Samtang naglugsong si Abigail sakay sa asno gikan sa bukid, milugsong usab si

• **25.1** Gitandi dindi ang duha ka tawo ug duha ka panghunahuna: ang dunay katigayonan walay bentaha sa uban. Ipaambit ang bahandi.

Gipalutaw dindi ang papel sa babaye. Ang

iyang kaalam nakaiway sa mahitabo nga daotan. Mapaubsanon si David sa pagdawat nga ang kainit sa iyang ulo motukmod niya sa kabangis ug inhustisyaya.

David uban sa iyang mga sulugoon gikan sa atbung nga bukid. Sa pagsugat nila,²¹ namalandong si David: "Walay kapuslanan ang pagbantay sa kabtangan niining tawhana sa disyerto. Gibaslan niyang daotan ang akong kaayo, bisag walay nawala kaniya.²² Silotan unta ako sa Diyos sa pinakabug-at nga silot kon sa buntag may ibilin akog buhi nga lalaki sa iyang banay."

²³ Sa pagkakita ni Abigail kang David, nanaoq siya sa asno ug miyukbo nga tugkad sa yuta ang nawong sa atubangan ni David.²⁴ Samtang nagyukbo sa tiilan ni David, miuongon siya: "Akoy basola, Nyor. Tugtan unta nimog sulti ang imong alagad ug paminawon.²⁵ Dili unta manumbaling ang akong agalon sa way batasang lalaki nga si Nabal. Sama sa iyang ngalan: Nabal, buwang! Ako nga imong alagad, wala makakita sa mga mensahero sa akong amo.

²⁶ "Ug karon, akong agalon, samtang buhi ang Gino ug ikaw buhi, dili gitugot ni Yahweh, nga magpabawaw kag dugo sa pagpanimalos alang sa imong kaugalingon.²⁷ Dawaton mo unta ang gasa sa imong alagad alang kanimo, ug ihatag sa nagsunod nga mga batan-on mong lalaki.²⁸ Pasayloa ang sayop sa imong alagad.

"Hataagan ka untang mga kaayohan ni Yahweh og banay nga motunhay, kay misalmot ka man sa mga gubat ni Yahweh. Busa, dili moabot kanimo ang daotan sa tibuok mong kinabuhi.²⁹ Kon dunay nagingtinguha pagpatay kanimo hinaot nga ang kinabuhi sa akong agalon, maapil sa bugkos sa mga buhi ubos sa pag-amuma ni Yahweh, inyong Diyos. Ibalia unta niya sa tirador ang kinabuhi sa iyang mga kaaway.

³⁰ "Kon tumanon na sa Diyos ang kaayohang gisaad kanimo ug pilion ka na nga pangulo sa Israel,³¹ wala kay katarongan nga mobatiq kaguol ug magbasol, kay wala ka makapabawaw dugo ug makapanimalos alang sa imong kaugalingon. Ug kon hatagan ka kaayohan ni Yahweh, mahinumdom ka unta sa imong ulipon."

³² Miuongon si David kung Abigail: "Dayegon si Yahweh, ang Diyos sa Israel, nga nagpadala kanimo niining adlawa aron akong ikasugat!³³ Hataagan ka untang kaayohan tungod sa maayo mong paghukom ug sa pagbabag mo kanako pagpabawang dugo ug pagpanimalos alang sa akong kaugalingon.³⁴ Samtang buhi si Yahweh, Diyos sa Israel, gipugngan ako niya pagbuhat og daotan. Kon wala ka pa magdali pagsugat kanako, walay mahibiling buhi sa kabanayang lalaki ni Nabal inigkabuntag.³⁵ Gidawat ni David ang dala ni Abigail ug miuongon siya: "Pauli nga malinawon. Na-

dungog ko ang imong tingog ug gidawat ko ang imong hangyo."

³⁶ Mibalili si Abigail kang Nabal nga nag-andam og dakong salosalo sa balay, sama sa pangilin sa usa ka hari. Sayo kaya si Nabal. Busa, wala mohisgot og bisag unsa si Abigail hangtod sa buntag³⁷ dihang nahuwasan na si Nabal. Gisultihan siya ni Abigail sa tanan. Giataki siya sa kasingkasing ug dili makalihok.³⁸ Human sa 10 ka adlaw, namatay siya.

³⁹ Sa pagkadungog ni David nga patay na si Nabal, miuongon siya: "Dayegon ang nagbabag kanako pagbuhat og daotan. Gimbut-an ni Yahweh nga ang daotang binuhatan ni Nabal mobalik ra usab sa iyang ulo."

⁴⁰ Gipaadto ni David sa iyang mga alagad si Abigail sa Carmelo aron ingnon: "Gipaanhii kami ni David, kay buot siyang mangasawa kanimo."⁴¹ Mibarog si Abigail, miyukbo hangtod sa yuta ug mitubag: "Ania ang alagad nga tighugas sa mga tiil sa sulugong sa akong agalon."⁴² Mibarog dayon siya ug misakay sa asno uban sa lima ka sulugong dalaga. Milakaw siya nga gisundan sa mga mensahero ni David, iyang bana.

⁴³ Napangasawa usab ni David si Ajinoam sa Jezrael. Mga asawa sila ni David.⁴⁴ Sa laing bahin, gihatag ni Saul ang iyang anak nga si Micol, asawa ni David, kung Palti, anak ni Lais nga taga Galim.

26 • ¹ Giadto si Saul sa taga Zif aron sulitan nga nagtago si David sa bungtod sa Jaquila, sa sidlakan sa Jesimon.² Busa, midulhog si Saul sa Disyerto sa Zif uban sa 3,000 ka pinilng tawo gikan sa Israel aron pagpangita kang David.³ Nagkampo siya sa kabungtoran sa Jaquila sa kilid sa dalan sa sidlakan sa Jesimon. Didto pod sa Disyerto si David sa pagkasayod niya nga misunod si Saul.⁴ Nagpadala siyang mga espiya aron pagtino kon moabot ba gayod si Saul.⁵ Ug miadtido si David sa gikampohan ni Saul diin nakita niya ang ghigidaan na si Saul ug Abner, anak ni Ner ug heneral sa kasundalohan ni Saul. Natulog si Saul sa kampo liniyokan sa iyang gin-sakpan.

⁶ Nangutana siya kang Ajimelec, ang Heteo, ug kung Abisai, anak ni Sarvia ug igsoon ni Joab: "Kinsay mokuyog kanako pag-adto sa kampo ni Saul?" Mitubag si Abisai: "Akol!"⁷ Sa gabii, misulod sa kampo si Abisai ug si David. Natulog si Saul sulod sa kampo. Unya, giugsok nila sa yuta sa may ulohan niya ang espada. Si Abner ug ang ubang sakop nanghidga libot ka-

• **26.1** Ang gisaysay tingali sa kapitulo 24 gihisgotan na sab dinihi. Duha ka managlahing sugilanon nga nagkahulogan sa pagbat ni David atubangan ni Saul.

niya.⁸ Miington si Abisai kang David: "Karon adlawa, gihatag sa Diyos sa imong kamot ang imong kaaway. Pasagding ilansang ko siya sa yuta sa usa ka uhas sa pana. Dili na kinahanglang usban."⁹ Apan miington si David kang Abisai: "Ayaw siyang patya. Kinsay mobakyaw sa kamot batok sa gihilogan ni Yahweh nga dili silotan?"¹⁰ Ingon nga buhi si Yahweh, bahala na kaniya ang Diyos. Siya ray makahampak kaniya, o mamatay siya sa takna sa iyang kamatayon o sa panggubatan.¹¹ Dili unta motugot si Yahweh nga mobakyaw ko sa akong kamot batok sa gihilogan sa Diyos! Kuhaa sa ulohan ang iyang espada ug ang sudlanan sa tubig. Unya, manglakaw ta."

¹² Gikuha ni David ang espada ug ang sudlanan sa tubig sa ulohan ni Saul ug namiya sila nga walay nakakita, nahibalo ug nakamata. Nangatulog ang tanan, kay gipahinanok man sila ni Yahweh.

¹³ Miadto si David sa pikas bakilid ug mibarog sa pikas bungtod layog dyotay kanila.¹⁴ Misinggit siya sa mga sakop ni Saul ug ni Abner, anak ni Ner: "Nganong dili ka motubag, Abner?" Mitubag si Abner: "Kinsay nagtagaw sa hari?"¹⁵ Miington si David kang Abner: "Dili ka ba lalaki? Kinsay susama sa Israel? Nganong wala mo bantayeg maayo ang agalon mong hari? May nakasulod sa kampo aron pagpatay sa hari nga imong agalon!"¹⁶ Ingon ba niini ang pagtuman nimo sa imong katungdanan? Saksi namo si Yahweh nga angkay kong patyon, kay wala mo bantayeg ang imong agalon nga hinilogan sa Diyos. Pangitaa ang espada sa hari ug ang sudlanag tubig nga diha sa iyang ulohan."

¹⁷ Nailhan ni Saul ang tingog ni David ug nangutana siya: "Ikaw ba kana David, akong anak?" Mitubag si David: "Oo, mahal kong agalon."¹⁸ Nganong gigukod man ako sa akong agalon? Unsay akong nabuhat? Unsang mga salaa ang akong nabuhat?¹⁹ Paminawon karon sa agalon kong hari ang isulti sa iyang alagad. Kon giaghatako ni Yahweh sa paggukod kanako, malukmay unta sa gasa ang iyang buot. Apan kon gihimo kini sa tawo, tunglohon unta siya sa atubangan sa Diyos, kay gihi-ninglinako nila ug gidid-an sa pagpagpanag-iya sa akong babin sa kabilin ni Yahweh. Morag giingnan ako: 'Lakaw ug alagari ang ubang diosdios!'²⁰ Dili unta motuloo sa yuta ang akong dugo layo sa atubangan sa Diyos! Kay ang hari sa Israel migawas aron mangitag pulgas, sama sa tawong namusil og langgam sa kabukiran:"

²¹ Unya, miington si Saul: "Nakasalaako! Balik David, akong anak. Dili na kita buhatag daotan, kay gihatagan mog bili ang akong kinabuhi karon adlawa. Mora akog buang. Nakahimo akog dako kaayong sa-

yop."²² Mitubag si David: "Ania ang imong espada, mahal nga hari! Paaria ang usa nirmong alagad aron pagkuha niini.²³ Gi-gantihan sa Diyos ang katarong ug kamatinud-anon sa matag usa. Karong adlawa, gihatag ka sa Ginoo sa akong kamot. Apan dili ko buot mohimog daotan sa hinilogan sa Diyos.²⁴ Ingon nga karon gihatagan kog bili ang imong kinabuhi, bilhon usab unta ni Yahweh ang akong kinabuhi. Luwason unta ako niya sa tanang kalisdanan."

²⁵ Ug miington si Saul kang David: "Makadawat kag kaayohan, David, akong anak. Magmalaposon ka sa tanan mong gimbut-an." Mipadayon si David sa dalam nga iyang gilaktan ug mipauli si Saul sa ilaha.

Si David taliwala sa mga Pilisteo

27¹ Nakahunahuna si David: "Mamatay ako sa kamot ni Saul sa umaabot nga mga adlaw. Maayo pag molayas ako ngadto sa kayutaan sa mga Pilisteo aron pul-an si Saul sa pagpangita kanako. Sa ingon makalikay ako sa iyang kamot."² Busa, manglakaw si David ug ang 600 ka kaurban. Miadto sila kung Aquis, anak ni Maoc nga hari sa Gat.³ Mipuyo siya ug ang iyang mga tawo ug ang pamilya sa matag usa sa Gat uban ni Aquis. Miurban kang David ang duha ka asawa, si Ajinoam sa Jezrael ug si Abigail sa Carmelo, byuda ni Nabal.⁴ Sa pagkahibalo niini ni Saul, wala na siya mangita kang David.

⁵ Miington si David kung Aquis: "Kon maayo ang imong pagtan-aw kanako, hatagi kog luna sa usa sa imong balangay sa kabukiran. Nganong mopuyo man uban kanimo dinihi sa syudad ang imong ulipon?"⁶ Gihatag ni Aquis kung David niangan adlawa ang Siquelag nga hangtod karon gipanag-iya pa sa mga hari sa Juda.⁷ Mipuyo si David sa kayutaan sa mga Pilisteo sulod sa usa ka tuig ug upat ka bulan.

⁸ Unya, milugsong siya uban sa iyang katabawan. Gisulong nila ang mga Guesurita, Guergueseo ug ang Amalecita. Silay nagpuyo sa yuta nga sakop sa Telam hangtod sa Sur ug sa kayutaan sa Ehipto.⁹ Sa pagsulong ni David sa usa ka yuta, wala siyay ibiling buhi, lalaki o babaye. Cipanguha niya ang mga karnero, baka, asno, kamelyo ug mga sapot. Ug ayha pa siya mobalik kang Aquis.¹⁰ Inigpangutana ni Aquis: "Diin mo mosulong karon?" Motubag si David: "Sa Negueb sa Juda, o sa Negueb sa Jerajmeel, o sa Negueb sa mga Quenita."¹¹ Walay gibiling buhi si David lalaki o babaye, nga dad-on sa Gat. Nahunahunaan niya: "Tingaleg mosuliti sila batok kanamo ug moingon: 'Kini ang gibuhat ni David: Mao kini ang iyang gibuhat samtang nagpuyo siya sa yuta sa mga

Pilisteo.”¹² Gisaligan ni Aquis si David ug nakahunahuna si Aquis: “Nasilag si David sa kaugalingon niyang syudad, ang Israel, busa, maako siyang alagad hangtod sa hangtod.”

Nangonsulta si Saul

28 •¹ Niadtong panahona, gitigom sa mga Pilisteo ang ilang kasundalohan aron makig-away sa Israel. Miingon si Aquis kang David: “Angay kamong mahibalo nga ikaw ug ang imong mga tawo kinahanglan mokuyog kanako.”² Mitubag si David: “Makita nimo kon unsay buhaton sa imong alagad.” Miingon si Aquis kang David: “Himoon ko ikaw nga permanenti nakong gwardiya.”

³ Patay na kaniadto si Samuel ug nagbangotan alang kaniya ang tibuok Israel. Gilubong nila siya sa iyang kau-galingong syudad sa Rama. Sa laing bahin giabog ni Saul ang mga manalagna gawas sa kayutaan.⁴ Nagtapok ang mga Pilisteo ug nagkampo sa Sunem, samtang gitigom ni Saul ang mga Israelita ug mikampo sa Gelboe.⁵ Sa nakita na ni Saul ang kasundalahan sa mga Pilisteo, nahadlok siya ug nagpanuko.⁶ Nakisayod si Saul sa Diyos, apan wala motubag si Yahweh, bisag sa damgo o sa Urim o sa mga propeta.⁷ Miingon si Saul sa iyang mga ulipon: “Pangitai kog babaye nga makapangonsulta sa espiritu sa mga minatay. Mangonsulta ako kaniya.” Miingon ang mga sulugoon: “May usa sa Endor.”

⁸ Busa, nagtakoban si Saul. Nagsulob siyag laing sapot ug milakaw uban sa duha ka sakop. Gabii na sa pag-abot nila sa babaye nga iyang giing-

• **28.1** Gipakita dinihi nga tawo si Saul sama nato. Si David nga misalig ni Yahweh ug gimal-hal sa kadaghanan, nakighagwa sa mga kakuy-uban sa tumang kamalinawon, samtang si Saul kinaugalingon rang nagpas-an sa pagbat ug suliran niya. Wala na si Samuel, ang kaat-bang nga kapahungawan sa kahasol niya sa kinabuhi. Dili na siya pakig-sultihan sa Diyos. Busa, nag-inusara lang siyag atubang sa mahulgaong palibot, gitulisol ug gipaantos sa mga duda niya ug kabalaka.

nan: “Magpangutana ka sa espiritu alang kanako ug tawga ang espiritu nga akong isulti.”⁹ Apan mitubag ang babaye: “Nahibalo ako sa gibuhat ni Saul. Gipalayas niya sa kayutaan ang mga medyum ug espiritista. Nganong gibutang ako nimo sa laang, aron ba patyon ako?”¹⁰ Apan misaad si Saul sa ngalan ni Yahweh: “Saksi nako ang Diyos, dili ka matumpawak sa kadaot tungod lang niini!”

¹¹ Ug miingon ang babaye: “Kinsay imong ipatawag?” Mitubag siya: “Si Samuel.”

¹² Misinggit og kusog ang babaye sa pagkakita niya kang Samuel, ug miingon siya kang Saul: “Nganong nanglingla ka? Si Saul ka!”¹³ Ug miingon ang hari: “Ayawg kahadlok. Unsay imong nakita?”

Miingon ang babaye: “Ang dios nga misaka sa ibabaw sa yuta.”¹⁴ Nangutana si Saul sa dagway ini. Mitubag ang babaye: “Tigulang siya nga nagkapal!” Nahibalo si Saul nga si Samuel kini, ug miyukbo siya nga sangko sa yuta ang nawong.

¹⁵ Miingon si Samuel kang Saul: “Nganong gipatawag ug gitugaw ako nimo?” Mitubag si Saul: “Nabalaka ako, nakig-away kanako ang mga Pilisteo ug gipasagdan ako ni Yahweh. Wala ako niya tubaga bisag pinaagi sa mga manalagna ug damgo. Busa, gipatawag ko ikaw aron sultihan ako nimo sa angayng buhaton.”

¹⁶ Miingon si Samuel: “Nganong nakapangutana ka man kanako karon nga gisalikway ka na ni Yahweh ug gikaaway mo siya?¹⁷ Gituman ni Yahweh ang iyang gisulti kanako.

Nangtag paagi si Saul nga makadungog sa makalipayng tubag sa Diyos. Gihukman siya ni Samuel sa kamatayon, apan mibiya nga malinawon, kay nabug-atan siya dili kaayo tanto sa kahadlok sa kamatayon kondili, sa pag-inusara niya samtang diha pa siya sa gahom. Ang gihangad ug gitamod sa kadaghanan nahisama sa nagsalig sa panabang sa babayeng kabos ug makasasala, apan masinabotong naminaw niya.

Gilaksi na sa Diyos ang pagkahari sa imong kamot ug gihatag sa imong silingan nga si David.¹⁸ Misupak ka kung Yahweh sa wala pagpahamtang sa mga Amalecita sa nagdilaab nga kasuko sa Diyos. Busa, gihimo kini karon ni Yahweh¹⁹ ug gihatag sa Diyos ang Israel sa kamot sa mga Pilisteo. Kauban ka sa gitugyan sa Diyos sa mga Pilisteo. Ugma ikaw ug ang imong mga anak nga lalaki ma-kauban ko na. Itugyan sa Ginoo ang kasundalohan sa Israel sa kamot sa mga Pilisteo."

²⁰ Kalit nga natumba sa yuta si Saul tungod sa makapalisang nga mga pulong ni Samuel. Walay nahibilin sa iyang kusog, kay sa tibuok adlaw ug gabii wala siyay nakaon.

²¹ Miduol ang babaye kang Saul ug nakakita nga nalisang kini pag-ayo. Miingon ang babaye: "Gitahod ka sa binatonan nimong babaye. Gitahan niya ang kinabuhi aron pagbuhut sa imong gisugo.²² Karon, kinahanglang maminaw ka sa imong alagad. Tugti nga hatagan ko ikaw og dyotaying pagkaon aron makusog-kusogan ka ug makapadayon sa imong panaw!"²³ Mibalibad si Saul ug miingon: "Dili ko mokaon." Busa, gipugos siya sa iyang mga ulipon ug sa babaye. Ug misunod siya. Mibangon siya sa yuta ug milingkod sa higdaanan.²⁴ Giilhaw dayon sa babaye ang gipatambok nga nati sa balay. Nagkuha siyag harina nga iyang gimasa ug gibuhat nga pan nga way patubo.²⁵ Gipakaon niya si Saul ug nanglakaw sila nianang gabhiona.

29¹ Gitigom sa mga Pilisteo sa Afec ang ilang kasundalohan, ug ang mga Israelita nagkampo sa kilid sa tubod sa Jezrael. ² Samtang ang mga pangulo sa

• **30.1** Usa ni sa mga hitabo diin gipakita ang hingpit nga pagkahugno ni David.

Bisag daw gidat-organ siya sa langit, wala siya kawad-ig paglaorn.

Parehog bahin... (b. 24) Dili motugot si David sa bahinay nga maghimog kalainan tali

kalungsoran sa Pilisteo nag-una sa ilang pundok nga tagmanggatos ug linibo, nag-paulahi si Aquis, si David ug ang iyang mga tawo.³ Nangutana ang mga pangulong Pilisteo: "Kinsa kining Hebreo?" Miingon si Aquis sa mga Pilisteo: "Si David nga alagad ni Saul, ang hari sa Israel. Dugay ko na siyang kauban, kapin na sa usa ka tuig. Wala akoy ikasaway kaniya."⁴ Gikasukio kini sa mga pangulong Pilisteo nga miingon: "Pabalika siya ug papaulia sa dapit nga imong gihatag kaniya. Dili siya anggay mouban kanato sa panggubatan. Tingleg mosumbalik siya sa pagpakig-away. Kay unsaon man niya pagbalik sa iyang agalon, kon dili pinaagi sa ulo sa atong mga tawo?⁵ Dili ba, ang David man ni nga gisawayan nila ug giawitan: "Napatay ni Saul ang linibo ug ni David ang minilyon?"

⁶ Busa, gitawag ni Aquis si David ug giingnan: "Nahibalo ang Diyos nga gisaligan ko ikaw. Nalipay ako nga mouban ka sa kampo. Wala akoy nakita kanimo nga daotan sukad sa pag-abot nimo hangtod karon. Apan dili maayo ang pagtan-aw kanimo sa mga pangulo.⁷ Balik na lang ug lakaw sa hilom. Ayawg buhat og bisag unsa nga makapasuko sa mga pangulong Pilisteo."⁸ Nangutana si David kang Aquis: "Apan unsay akong nabuhat? Unsay imong nakita sa imong alagad sukad sa pag-alagad ko kanimo hangtod karon, nga dili naman ako nimo pakuyogon ug paapilon sa pakiggubat batok sa mga kaaway sa agalon kong hari?"⁹ Mitubag si Aquis: "Nahibalo ako nga sama ka sa anghel sa Diyos nga napakahimuot kanako. Apan dili mosugot ang mga pangulong Pilisteo pagpauban kanimo sa panggubatan.¹⁰ Busa, matag sayo ugma sa buntag, ug panglakaw kamo uban sa imong katawhan."

¹¹ Mimataq sayo si David ug ang iyang mga tawo sa sunod adlaw. Namiya sila sa kaadlawon ug mibalik sa yuta sa mga Pilisteo. Sa laing bahin midulhog sa Jezrael ang mga Pilisteo.

Paglungkab sa Siquelag

30^{• 1} Miabot si David ug ang iyang mga tawo sa Siquelag sa ikatuloka adlaw, apan gisulong na ug gisunog sa mga Amalecita ang Negueb ug ang Siquelag.² Gibihag ang mga babaye

sa mialagad ug wala. Kining matanga sa katilingbanong kahiusa maoy diwa nga nagtuhog sa tanang pamalaod sa Deuteronomio.

Nahimong kalag si David ug tighatag og kinabuhi sa grupo. Gipakitag unsaon niya pag-dumala ug pagtudlo ang katawhan kon mahari na siya.

ug ang diha sa syudad, mga bata o tigulang. Walay gipatay, apan sa paglakaw gidala nila ang tanan.

³ Pag-abot ni David ug sa iyang mga tawo sa syudad nakita nila nga gisunog kini ug gidagit ang ilang asawa ug mga anak. ⁴ Mihilak og kusog si David ug ang iyang mga kauban hangtod nga nahurot ang ilang luha. ⁵ Gibihag ang duha ka asawa ni David, si Ajinoam sa Jezrael ug si Abigail sa Carmelo, ang byuda ni Nabal. ⁶ Nabalaka si David, kay nakadungog man siya nga nagsabot ang mga tawo sa pagbato kaniya. Nasakanan sila pag-ayo tungod sa gidanganan sa ilang mga anak. Apan nakakaplag og kusog si David diha kang Yahweh, iyang Diyos.

⁷ Giingnan ni David si Abiatar, anak ni Ajimelec, sa pagdala kaniya sa Efod. Ug gidala kini. ⁸ Unya, nakigsulti si David sa Ginoo: "Gukdon ug maapsan ko ba ang nanulong? Mitubag ang Ginoo: "Gukda, kay makaapas ka ug mabawi nimo ang nabihag!"

⁹ Milakaw si David kuyog sa 600 ka tawo, ug miabot sa sapa sa Sabes diin nagpabilin ¹⁰ ang 200. Gikapoy sila pag-ayo ug dili makatabok sa sapa. Mipadayon paggukod si David ug ang ⁴⁰⁰ ka tawo.

¹¹ Unya, nakasugat sila sa bukid og Ehiptohanon nga gipaatubang nila kang David. Gipakaon siya, gipainom ug gihatagag ¹² hiniwa nga bibingkang pasas ug duha ka pungpong nga ubas. Mikaoan ang Ehiptohanon ug nabalikan sa kusog. Tulo na ka adlaw ug gabii nga wala siya makakaon ni makainom. ¹³ Miingon kaniya si David: "Kinsay imong agalon ug taga diin ka?" Mitubag siya: "Ehiptohanon ako, ulipon sa usa ka Amalecita. Tungod sa sakit gibiyaan ako sa akong agalon. ¹⁴ Gisulong namo ang Negueb sa mga Cereteo ug ang kayutaan sa Juda ingon man ang Caleb, ug gisunog namo ang Siquelag!" ¹⁵ Ug miingon si David: "Makadala ka ba kanako ngad-

to sa maong pundok?" Mitubag siya: "Panumpa sa ngalan sa Diyos nga dili ako ninyo patyon ug iuli ako sa akong amo, kay dad-on tamol!"

¹⁶ Gidala sa Ehiptohanon si David. Nagkatagkatag sa kampo ang pundok sa mga bandido nga nangaon, nanginom ug nanayaw. Gikombirahan nila ang daghang natulis sa yuta sa mga Pilisteo ug sa kayutaan sa Juda. ¹⁷ Nakig-away si David batok kanila gikan sa hapon hangtod sa gabii sa sunod pang adlaw. Walay nakaikyas gawas sa 400 ka mga ultawo nga nakaikyas sakay sa mga kamelyo.

¹⁸ Nabawi ni David ang tanang naukuha sa mga Amalecita lakip ang duha niya ka asawa. ¹⁹ Walay nawala, gikan sa gamay hangtod sa dako, sa mga anak nga lalaki o babaye, sa naukwat ug naukuha sa mga Amalecita. Nabawi ang tanan ni David. ²⁰ Gikuha niya ang tanang karnero ug baka. Unya giabog sa katawhan ang mga panon sa kahayopan aron mag-una kang David. Nag-ingon sila: "Mga big hag kini ni David!"

²¹ Gibalikan ni David ang 200 niyang tawohan nga nagpabilin sa may sapa sa Bisar tungod sa kakapoy. Gisugat nila si David ug ang tanang kauban. Miduol kanila si David ug nangumosta. ²² Apan may mga daotag hunahuna uban ni David nga miingon: "Kay wala man sila mokuyog kanato, dili sila angayng bahinan sa atong nabihag. Pakaonon nila ang ilang mga asawa ug anak ug makalakaw na sila!" ²³ Miingon si David: "Mga igsoon, dili kini ang angayng buhaton. Ang tanan gihatag kanato ni Yahweh. Giampingan ta niya ug gitugyan sa atong kamot ang pundok sa mga bandido nga misulong kanato. ²⁴ Kinsay mouyon sa inyong gisulti? Bahinon gayod ang mga butang tali sa nakig-away ug sa nahibilin. Parehog bahin ang tanan." ²⁵ Gikan kaniadto hangtod karon, nahimo kining tulumanon ug batasan sa Israel.

²⁶ Sa pag-abot ni David sa Siquelag, nagpadala siyang bahin sa nabihag alang sa mga tigulang sa Juda, ingon man sa iyang kahigalaan. Miungan siya: ²⁷ “Ania ang sinugatan sa Betul, Rama, Negueb, Yatir, ²⁸ Aroer, Sifmot, Estemoa, ²⁹ Carmelo, mga syudad sa Jerameel ug sa mga Quenita, ³⁰ Jorma, Bor-asan, Eter, ³¹ Hebron, ug sa tanang dapit nga gihunongan ni David ug sa iyang mga tawo.

Ang kamatayon ni Saul

31 •¹ Nakiggubat ang mga Pilisteo ² sa Israel ug pag-ikyas sa mga Israelita daghan ang nangatumba ug nangamatay sa bukiran sa Gelboe. ³ Unya nadakpan sa mga Pilisteo si Saul ug ang mga anak niyang lalaki nga gitay: si Jonatan, Abinadab ug Malquisua. ⁴ Misulbung ang gubat sa palibot ni Saul nga nahadlok sa pag-kakita niya sa mga mamamana.

⁴ Miungan si Saul sa tigdala sa iyang taming: “Kuhaa ang imong espada ug dunggaba ko, kon dili gani patyon ako sa mga pisot ug ilang gamiton!” Apan tungod sa hilabihang kahadlok dili mobuhat ang iyang kaabag. Busa, gi-hulbot ni Saul ang kaugalingong espada ug naghikog. ⁵ Sa pagkakita sa kabag nga patay na si Saul, naghikog usab siya. Miurban siya kang Saul nga namatay. ⁶ Nagdungag kamatay sa maong adlaw si Saul, ang tulo niya

ka anak nga lalaki, ang tagdala sa taming ug ang iyang mga tawo.

⁷ Sa pagkakita sa mga Israelita sa pikas bahin sa walog ug sa pikas bahin sa Jordan nga nangikyas na ang kasundalohan sa Israel ug patay na si Saul ingon man ang tulo niya ka anak, mibiya sila sa syudad. Nangikyas pod sila. Miabot ang mga Pilisteo nga mi-puyo didto.

⁸ Sa sunod adlaw, miabot ang mga Pilisteo aron paghubo sa mga minatay ug nakita nila nga namatay si Saul ug ang tulo ka anak sa bukiran sa Gelboe. Unya, gisangyaw sa tibuok kayutaan sa mga Pilisteo ang maayong balita, sa templo sa ilang diosdios ingon man sa ilahang ginsakpan. ⁹ Giputlan si Saul sa ulo, ug gikuha ang hinagiban.

¹⁰ Gibutang nila sa templo sa As-tarte ang mga hinagiban ni Saul ug gilansang ang iyang lawas sa koral sa Betsan. ¹¹ Sa pagkadungog sa taga Jabes, giluod sila sa gibuhat sa mga Pilisteo kang Saul, ¹² nanggula ang mga maskuladong lalaki ug nagbuntag og baklay. Gikuha nila gikan sa koral sa Betsan ang mga patayeng lawas ni Saul ug sa mga anak ug mibalik sila sa Jabes Gilead diin gisunog nila kini. ¹³ Unya, gikuha nila ang mga bukog ug gilubong ilalom sa kahoyng tamarisko sa Jabes. Dayon, nagpuasa sila sulod sa pito ka adlaw.

• **31.1** Sugod dili na hisgutan ang ngalan ni Saul sa Biblia. Apan kahilom ni nga puno sa pagtahod; malagmit apil ug nakaabit ang iyang katawhan sa iyang kapakyasan,

labi na kay gipasagdan siya. Malagmit nagpakahilom sila, kay gibati nila nga dili angay ug tarong ang pagdaot ni Saul ug dili sab sila makaakog basol sa Diyos.